



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	15.08.2024	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-3/24-2	
VEZA:		
EPA:	346 XXVIII	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 10-040/24-4651/3

15. avgust 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. avgusta 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20 i 65/21), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga ovog zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NOVICA VUKOVIĆ, ministar finansija i BILJANA PERANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s.r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**

Član 1

U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23), u članu 1 stav 1, članu 12 stav 8 tačka 1, članu 13 stav 1, članu 15 stav 1 tač. 2 i 4, članu 25 stav 1 tačka 1, članu 45b stav 3, članu 50 stav 7, članu 57 stav 1 i članu 70 stav 1 tač. 15 i 17b riječi: "slobodan promet" u različitom padežu zamjenjuju se riječju "promet" u odgovarajućem padežu.

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) električna energija;".

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) gazirana, negazirana voda i ostala bezalkoholna pića, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju;“.

Član 2

U članu 13 stav 8 i članu 35 stav 7 poslije riječi "cigarete" dodaju se riječi: "i bezdimne duvanske proizvode".

Član 3

U članu 17 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"(5) Obveznik akcize na električnu energiju je lice koje se smatra snabdijevačem električnom energijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetska djelatnost."

Član 4

U članu 26 stav 2 tačka 1 poslije riječi "zakona" dodaju se riječi: "i ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori;".

Član 5

U članu 43 stav 2 tačka 2 riječi: "0 (nula) Eura" zamjenjuju se riječima: "25 Eura".

Član 6

Poslije člana 45b dodaje se novi član koji glasi:

"Mali proizvođač mirnog vina

Član 45c

(1) Mali proizvođač mirnog vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe proizvodi, radi puštanja u potrošnju, do 1000 hektolitara mirnog vina godišnje, i koji:

- je pravno i ekonomski nezavistan od drugog proizvođača mirnog vina;
- se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača mirnog vina; i
- ne proizvodi prema licenci.

(2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu po hektolitr, u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje.

(4) Izuzetno od člana 45 stav 4 ovog zakona, mali proizvođač mirnog vina obračunava akcizu u trenutku stavljanja proizvoda u promet i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Izuzetno od člana 45 stav 5 ovog zakona, obračunata akciza dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dospijeca."

Član 7

Član 52 mijenja se i glasi:

"Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 52

- (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.
- (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.
- (3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:
 - 1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;
 - 2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;
 - 3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;
 - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;
 - 4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:
 - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;
 - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 440 eura na 1000 litara;
 - za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;
 - za grijanje 207 eura na 1000 litara;
 - za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;
 - 5) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 0 eura/MWh;
 - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;
 - za grijanje 0 eura na 1000/MWh.
 - 6) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;
 - 7) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
 - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;
 - 8) biogoriva 350 eura na 1000 litara;
 - 9) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;
 - 10) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima."

Član 8

U članu 54 poslije stava 2 dodaje novi stav koji glasi:

"(3) Akciza se ne plaća na električnu energiju:

- 1) koja se koristi u procesima hemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurškim procesima;
- 2) koja se koristi za kombinovanu i istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija);
- 3) koja se dobija korišćenjem iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe: snage vjetra, talasa, plime, geotermalnih izvora, sunčeve energije ili ako je proizvedena od biomase ili proizvoda od biomase;
- 4) koja se koristi u minerološkim procesima;
- 5) koja se koristi u domaćinstvima;
- 6) koja se koristi u procesu proizvodnje električne energije kao i za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije;
- 7) koja se koristi za komercijalni prevoz robe i putnika željeznicom."

Član 9

Član 55 mijenja se i glasi:

“(1) Mineralno ulje (gasno ulje-dizel) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje i kerozin, prije isporuke iz akciznog skladišta, mora da bude označeno propisanom bojom ili indikatorom “C.I. Solvent Yellow 124”.

(2) Mineralno ulje (gasno ulje-dizel) koje se upotrebljava za namjene iz člana 54 stav 1 tač. 1, 1a i 2 ovog zakona, prije isporuke iz akciznog skladišta mora da bude označeno propisanom bojom i indikatorom.

(3) Mineralno ulje (gasno ulje-dizel) iz stava 2 ovog člana, pored indikatora “C.I. Solvent Yellow 124”, može se označavati i indikatorom “ACCUTRACE PLUS”.

(4) Mineralno ulje (gasno ulje-dizel) iz stava 1 ovog člana, koje se uvozi u carinskom postupku stavljanja robe u slobodan promet na teritoriji Crne Gore smatra se označenim, ako ga prati potvrda inostranog dobavljača o vrsti i količini propisanog sredstva za označavanje, ovjerena od stranog carinskog organa, odnosno stranog organa koji vrši označavanje, da je označeno van Crne Gore.

(5) Ako prilikom uvoza mineralno ulje (gasno ulje-dizel) ne prati potvrda iz stava 4 ovog člana ili se ne može dokazati da je gasno ulje (dizel) iz stava 1 ovog člana propisno označeno, smatraće se gasnim uljim iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 1 ovog zakona.

(6) Skladištenje mineralnog ulja (gasno ulje-dizel) iz stava 1 ovog člana mora da bude organizovano na način koji obezbjeđuje da drugi proizvodi ne utiču na neutralizovanje boje, odnosno indikatora.

(7) Označavanje mineralnog ulja (gasno ulje-dizel) vrši se u akciznom skladištu ovlašćenog držaoca akciznog skladišta kojem je u akciznoj dozvoli odobreno i označavanje mineralnih ulja (gasno ulje-dizel) iz stava 1 ovog člana i koji u svom akciznom skladištu ima postrojenja za doziranje, miješanje ili slična postrojenja za označavanje enegrenata.

(8) Način označavanja mineralnih ulja (gasno ulje-dizel) iz st. 1 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije.”

Član 10

Član 56c mijenja se i glasi:

"Gazirana, negazirana voda i ostala bezalkoholna pića, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Član 56c

(1) Gazirana, negazirana voda i ostala bezalkoholna pića, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju su proizvodi iz tarifnih oznaka 2202 10 00, 2202 91 00 i 2202 99 19 00.

(2) Proizvodi iz tarifne oznake 2202 10 00, koji se u skladu sa posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima ishrani, nisu akcizni proizvodi.

(3) Pod ostalim bezalkoholnim pićima iz tarifne oznake 2202 99 19 00, u smislu ovog zakona, smatraju se sokovi od voća ili povrća, razrijeđeni sa vodom ili gazirani, sa dodatim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje i koja ne sadrže proizvode iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz tarifnih brojeva 0401 do 0404.

(4) Da li proizvod sadrži dodati šećer utvrđuje se na osnovu podataka označenim na ambalaži ili proizvođačkoj deklaraciji koja je pričvršćena na tu ambalažu u skladu sa propisima o informisanju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.“

Član 11

U članu 56d stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Akcizna osnovica za gaziranu, negaziranu vodu i ostala bezalkoholna pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.“

Član 12

Poslije člana 83c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 83d

Podzakonski akt iz člana 55 stav 8 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 13

Poslije člana 84h dodaje se novi član koji glasi:

„Član 84i

Odredbe čl. 17 stav 5 i 55 st. 2 i 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 14

Ovaj zakon objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 1. januara 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II. Razlozi za donošenje zakona

Polazeći od osnovnih ciljeva fiskalne politike usmjerenih na povećanju budžetskih prihoda kao i aktivnostima za postizanje tih ciljeva koji su predstavljeni Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024-2027, ovim zakonom se želi obezbijediti:

- generisanje novih prihoda po osnovu akciza (širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina),
- usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU, i
- obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Navedenim zakonskim rješenjem se predlaže nastavak usaglašavanja važećeg Zakona sa odredbama Direktive 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije čime će se izvršiti unaprjeđenje postojećih rješenja kada je u pitanju promet energentima. Naime, ovim zakonom će se izvršiti unaprjeđenje postojećeg rješenja i predložiti obavezu označavanja energenata koja su oslobođena od plaćanja akcize ili podliježu sniženoj stopi, novim fiskalnim sredstvom za označavanje plinskih ulja i kerozina („ACCUTRACE PLUS“), u skladu sa odredbama Odluke 2022/197/EU, od datuma pristupanja EU. Pored navedenog, u cilju usklađivanja postojećeg Zakona sa predmetnom direktivom ovim zakonom će se u akcizni sistem predložiti uvođenje akcize na električnu energiju sa odloženim rokom primjene od datuma ulaska Crne Gore u EU, imajući u vidu da predviđena akciza predstavlja obavezu za zemlje članice.

Predloženim zakonskim rješenjem se predlaže širenje obuhvata negazirane vode sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, na koja se plaća akciza. Napominjemo, da su prethodnim izmjenama Zakona o akcizama, koje su u primjeni od 1. januara 2024. godine u akcizni sistem uvedena negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo, čija visina akcize se izjednačila sa visinom akcize koja je propisana za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za aromatizaciju. Navednim predlogom je precizirano da se pod ostalim bezalkoholnim pićima iz tarifne oznake 2202 99 19 00, smatraju se sokovi od voća ili povrća, razrijeđeni sa vodom ili gazirani, sa dodatim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje i koja ne sadrže proizvode koji se u skladu sa posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima ishrani.

U kontekstu cjelokupne poreske reforme sadržane u Fiskalnoj strategiji za period 2024-2027, ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize za mirna vina na 25 eura po hektolitru, čime će se doprinijeti povećanju budžetskih prihoda po osnovu akciza kao i ujednačenost mjera predmetne strategije kojom se pored ostalog obezbjeđuje i smanjenje poreskog opterećenja na rad. U cilju jačanja konkurentnosti i stimulisanja daljeg razvoja vinskog sektora ovim zakonom se, shodno odredbama Direktive Savjeta 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića, predlaže mogućnost uvođenja samostalnih malih proizvođača vina koji u komercijalne svrhe proizvode do 1000 hektolitara vina godišnje i koji bi plaćao akcizu u iznosu od 50% visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog Zakona (12,5 eura po hl).

III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predloženim zakonom je izvršeno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, i to:

- Direktivom Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju Sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije,
- Direktivom Savjeta 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića,
- Direktivom Savjeta 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize za alkohol i alkoholna pića.

IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Član 1 – Predloženim članom je izvršeno terminološko usklađivanje predloženih izmjena u dijelu opštih odredaba Zakona kojim se propisuju vrste akciznih proizvoda za koje je propisana obaveza obračunavanja i plaćanja akcizne dažbine a to su ostala bezalkoholna pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i električna energija.

Član 2 – Ovim članom se predlaže, da u dijelu odredbi koje se odnose na nastanak obaveze obračunavanja i plaćanja akcize kojim je propisano da se obračunata akciza na cigarete plaća u roku od 60 dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica, zbog kontrole koju omogućava aplikacija za akcize i brže naplate akcize, isti tretman predlaže i za bezdimne duvanske proizvode (uz podnošenje bankarske garancije).

Član 3 – Ovim odredbama se predlaže da je obveznik akcize akcize na električnu energiju lice koje se smatra snabdijevačem električnom energijom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 4 - Ovim odredbama je izvršena izmjena uslova koji su neophodni za dobijanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda.

Čl. 5 – 6 Ovim odredbama se predlaže povećanje visine akcize na mirna vina i umjesto postojeće visine od „0“ eura, predlaže uvođenje akcize od 25 eura po hektolitr. Naime, imajući u vidu da Crna Gora kao akcizne proizvode tretira, između ostalih, i proizvode od šećera, kakaoa i sladoled kao i gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje i aromatizaciju, smatra se neopravdanim da „mirna vina“ koja predstavljaju alkoholno piće i čija upotreba kao alkoholnog pića ima negativan uticaj po zdravlje stanovništva, bude izuzeto od oporezivanja. Pored navedenog, ukazujemo da se predloženim odredbama, u cilju jačanja konkurentnosti i stimulanja daljeg razvoja vinskog sektora, shodno odredbama Direktive Savjeta 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića, predlaže mogućnost uvođenja malih proizvođača vina koji u komercijalne svrhe proizvodi do 1000 hektolitara vina godišnje i koji bi plaćao akcizu u iznosu od 50% visine akcize propisane odredbama člana 43 stav 2 tačka 2 ovog Zakona (12,5 eura po hl).

Član 7 – Predloženim odredbama su izvršene izmjene postojećeg rješenja u dijelu koji se odnosi na propisivanje akcizne osnovice i iznosa akcize za energente i električnu energiju. Naime, predloženim izmjenama je izvršeno i usklađivanje tarifnih oznaka shodno nomenklaturi Carinske tarife.

Član 8- Predloženim izmjenama se, shodno odredbama Direktivi 2003/96 o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, propisuju oslobođenja od plaćanja akcize na električnu energiju i koja se koristi u procesima hemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurškim procesima, za kombinovanu i istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija), koja se dobija korišćenjem iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe, koja se koristi u mineraloškim procesima, koja se koristi u domaćinstvima,

koja se koristi u procesu proizvodnje električne energije kao i za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije kao i koja se koristi za komercijalni prevoz robe i putnika željeznicom.

Član 9- Ovim članom se predlaže unaprjeđenje postojećeg rješenja u dijelu koji se odnosi na postupak označavanja energenata (gasnih ulja i kerozina) propisanom bojom i indikatorom. Naime, predloženim zakonskim rješenjem se predlaže mogućnost obilježavanja gasnog ulja i kerozina indikatorom "ACCUTRACE PLUS", umjesto indikatora "C.I. Solvent Yellow 124", što je u skladu sa odredbama Odluke Komisije (EU) 2022/197 od 17. januara 2022. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označavanje gasnih ulja i kerozina. Ovo iz razloga što je revizijom Direktive 95/60/EZ Komisija utvrdila nedostatke proizvoda Solvent Yellow 124 u pogledu njegove nedovoljne otpornosti na najčešće metode uklanjanja gdje je kasnijom evaluacijom potvrđeno da Solvent Yellow 124 treba zamijeniti otpornijim sredstvom za označavanje koje se ne može ukloniti. Mineralno ulje (gasno ulje-dizel) koje se upotrebljava za namjene iz člana 54 stav 1 tač. 1, 1a i 2 Zakona, prije isporuke iz akciznog skladišta mora da bude označeno propisanom bojom i indikatorom. Postupak označavanja energenata urediće se propisom Ministarstva finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije. Primjena navedenih odredbi je planirana od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Čl.10-11 Ovim odredbama se predlaže širenje obuhvata negazirane vode sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, na koja se plaća akciza. Napominjemo, da su prethodnim izmjenama Zakona o akcizama, koje su u primjeni od 1. januara 2024. godine u akcizni sistem uvedena negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo, čija visina akcize se izjednačila sa visinom akcize koja je propisana za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za aromatizaciju. Ovom fiskalnom mjerom će se obezbijediti kontinuitet akcizne politike koja ima za cilj smanjenje negativnih uticaja koje upotreba proizvoda od šećera ima na zdravlje stanovništva.

Član 12- Predloženom odredbom se propisuje rok za donošenje podzakonskog akta u vezi načina obilježavanja mineralnih ulja (gasno ulje-dizel) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje i kerozina, propisanom bojom ili indikatorom "C.I. Solvent Yellow 124", čij edonošenje j eplanirano u roku od tri mjeseca o dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13 – Ovim odredbama se predlaže odložena primjena odredbi koje se odnose na obavezu označavanja energenata iz člana 54 stav 1, 1a i 2 Zakona o akcizama indikatorom „ACCUTRACE PLUS“ i odredbi u vezi uvođenja električne energije u akcizni sistem, do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 14 – Predloženim odredbama se propisuje da će se ovaj zakon objaviti u "Službenom listu Crne Gore", a da stupa na snagu 1. januara 2025. godine.

V. Procjena flnansijskih sredstva za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

VI. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Imajući u vidu da će se predloženim izmjenama doprinijeti realizaciji mjera sadržanih u Fiskalnoj strategiji Crne Gore za period 2024 – 2027, čime će se obezbijediti pozitivan fiskalni uticaj na prihodnoj strani budžeta, kao i u cilju blagovremene i efikasne primjene predloženog zakona predlaže se da Skupština Crne Gore, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama donese po hitnom postupku.

**PREGLED ODREDBA ZAKONA O AKCIZAMA
ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU**

Član 1

(1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.

(2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:

- 1) alkohol i alkoholna pića;
- 2) duvanski proizvodi uključujući i bezdimni duvanski proizvod;
- 3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;
- 4) gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo;
- 5) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;
- 6) proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu;
- 7) proizvodi od šećera, kakaoa i sladoled.

V NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

Nastanak obaveze obračunavanja akcize od strane proizvođača

Član 13

(1) Obaveza obračunavanja akcize nastaje u momentu stavljanja akciznih proizvoda u slobodan promet. Stavljanjem akciznih proizvoda u slobodan promet smatra se:

- 1) svaka otprema akciznih proizvoda iz akciznog skladišta ili iz pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, osim ako su akcizni proizvodi otpremljeni: drugom akciznom skladištu, odnosno drugom pogonu oslobođenog korisnika akciznog proizvoda, carinskom skladištu, slobodnoj zoni, u carinskom tranzitnom postupku, odnosno u izvoz i
- 2) svaka otprema iz proizvodnog pogona obveznika akcize koji nije imalac akcizne dozvole.

(2) Kod otpreme akciznih proizvoda iz akciznog skladišta ili iz pogona oslobođenog korisnika akciznih proizvoda za koje nije u roku od 15 dana od dana otpreme akciznih proizvoda potvrđeno da je pošiljka prispjela na odredišno mjesto, obaveza obračunavanja akcize nastaje 16. dan od dana otpreme tih proizvoda.

(3) Ako oslobođeni korisnik akciznih proizvoda upotrijebi akcizne proizvode za namjene za koje nije propisano oslobođenje od plaćanja akcize, obaveza obračunavanja akcize nastaje poslednji dan u mjesecu u kojem su akcizni proizvodi stavljeni u upotrebu.

(4) Za akcizne proizvode koji su u akciznom skladištu potrošeni kao sirovina za proizvodnju drugih proizvoda, koji su upotrijebljeni kao pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje i manjak iz člana 12 stav 2 tačka 6) ovog zakona, obaveza za obračun akcize nastaje poslednji dan u mjesecu u kojem su akcizni proizvodi potrošeni, odnosno u kojem je utvrđen njihov manjak.

(5) Akciza čije je plaćanje bilo odloženo na osnovu člana 6 st. 4 i 5 ovog zakona mora biti obračunata 30. dan poslije isteka važnosti dozvole, ako lice kome je prestala važnost dozvole nije primilo kopiju akciznog dokumenta od primaoca akciznih proizvoda.

(6) Akciza čije plaćanje je bilo odloženo na osnovu člana 6 stav 6 ovog zakona mora biti obračunata 30. dan poslije isteka važnosti dozvole, ako lice kome je prestala važnost dozvole nije primilo kopiju akciznog dokumenta od primaoca akciznog proizvoda.

(7) Akciza se plaća prema iznosima, odnosno stopama koji važe na dan nastanka obaveze za obračunavanje akcize.

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obaveza obračunavanja akcize za cigarete nastaje danom preuzimanja kontrolnih akciznih markica.

VI OBVEZNICI AKCIZE

Član 17

(1) Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Obveznik akcize je i fizičko lice proizvođač alkoholnih pića iznad količina dozvoljenih za sopstvenu upotrebu, ukoliko se ta alkoholna pića stavljaju u promet (prodaju).

(3) Obveznik akcize je i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića i piva (mali proizvođači piva), radi stavljanja u promet.

(4) Pored lica iz st. 1 i 2 ovog člana obveznik akcize je:

1) oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 13 stav 3 ovog zakona;

2) kupac, primalac akciznih proizvoda iz člana 15 tačka 1) ovog zakona;

3) kupac iz člana 15 tačka 2) ovog zakona;

4) povjerilac iz člana 15 tačka 3) ovog zakona;

5) povjerilac iz člana 15 tačka 4) ovog zakona;

6) lice koje proizvodi, uvozi, prevozi ili na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

7) proizvođač, uvoznik kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo a koja su na dan povećanja visine akcize dužna da izvrše popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom.

VIII OSLOBOĐENI KORISNIK AKCIZNIH PROIZVODA

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 26

(1) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda može nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize samo ako za to dobije dozvolu carinskog organa.

(2) Dozvolu iz stava 1 ovog člana može zatražiti pravno lice, fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ispunjava sledeće uslove:

1) da u skladu sa propisanim uslovima obavlja djelatnost za koju upotrebljava akcizne proizvode za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona;

2) da vodi poslovne knjige;

3) da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze;

4) da nad tim licem nije započeo postupak stečaja, odnosno likvidacije;

5) da prije izdavanja dozvole podnese instrument osiguranja plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;

6) da ispunjava druge uslove određene ovim zakonom.

(3) Lice koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana može dobiti dozvolu ako ispunjava i sledeće uslove:

1) da je proizvodna prostorija, skladište, odnosno druga prostorija za skladištenje akciznih proizvoda organizovana i opremljena tako da omogućava sigurno skladištenje i upotrebu akciznih proizvoda i pravilno mjerenje zaliha tih proizvoda;

- 2) da knjigovodstveno praćenje tih proizvoda obezbeđuje precizan uvid u potrošnju akciznih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju proizvodnju su akcizni proizvodi bili upotrijebljeni;
- 3) da su obezbijeđeni uslovi za vršenje kontrole.
- (4) Bliže uslove iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.
- (5) U slučaju prestanka važenja dozvole, instrument osiguranja plaćanja akcize se može osloboditi tek nakon što je plaćena akciza za akcizne proizvode na zalihama, odnosno kada ne može više nastati obaveza za plaćanje akcize.
- (6) Bliži postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize propisuje Ministarstvo finansija.
- (7) Prije nego što carinski organ izda dozvolu mora utvrditi da li su akcizni proizvodi stvarno upotrijebljeni za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje dozvole, kao i normative upotrebe akciznih proizvoda u proizvodnji drugih proizvoda. Carinski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole.
- (8) Ako carinski organ utvrdi da oslobođeni korisnik akciznih proizvoda ne ispunjava obaveze iz ovog člana odrediće rok za otklanjanje nepravilnosti.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 43

- (1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od:
- 1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
 - 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;
 - 3) 35 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
 - 4) 25,00 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
 - 5) 35 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića.
 - 6) 100 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića;
- (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 52

- (1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.
- (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od + 15°C.
- (3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:
- 1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 554 eura na 1000 litara;
 - 2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 549 eura na 1000 litara;
 - 3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;
 - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;
 - 4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:
 - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;
 - kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 259 eura na 1000 litara;
 - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 440 eura na 1000 litara;
 - za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare - 169 eura na 1000 litara;

- za grijanje 207 eura na 1000 litara;
- 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;
 - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;
 - za grijanje 0 eura na 1000 litara.
- 5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 eura na 1000 kilograma;
- 6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
 - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma.
- 7) biogoriva 350 eura na 1000 litara.

Upotreba mineralnih ulja za namjene za koje se ne plaća akciza

Član 54

- (1) Akciza se ne plaća na mineralna ulja:
- 1) koja se upotrebljavaju kao gorivo u avionskom i pomorskom saobraćaju, osim u slučaju upotrebe aviona i plovnih objekata za privatne svrhe;
 - 1a) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon poljoprivrednih mašina na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 - 2) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon ribolovnih plovnih objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova izdatu od strane organa državne uprave nadležnog za poslove ribarstva, osim u slučaju upotrebe ribolovnih plovnih objekata u privatne svrhe;
 - 3) - **brisana** -
 - 4) koja se upotrebljavaju u pogonima za proizvodnju električne energije i u pogonima za zajedničku proizvodnju električne i toplotne energije;
 - 5) koje proizvođač u svojim proizvodnim prostorijama potroši za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih mineralnih ulja, osim ako su bili upotrijebljeni kao pogonsko gorivo za transportna sredstva;
 - 6) koja se ubrizgavaju u visoke peći za namjene hemijske redukcije kao dodatak koksu koji je osnovno gorivo.
 - (2) Upotrebom za privatne svrhe iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana smatra se korišćenje aviona, plovnih objekata i ribarskih brodova od strane njihovih vlasnika ili njihovo korišćenje po osnovu zakupa.

Označavanje mineralnih ulja

Član 55

- (1) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, moraju biti označena propisanom bojom i indikatorom u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora.
- (2) Mineralna ulja koja nijesu označena u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora, smatraju se neoznačenim.
- (3) Mineralno ulje uvezeno u Crnu Goru smatra se označenim, ako uvoznik podnese potvrdu stranog carinskog organa, proizvođača, odnosno stranog organa koje vrši označavanje da je bilo označeno van Crne Gore i da s obzirom na vrstu i količinu, sadrži najmanje one materije za označavanje koje su propisane na osnovu ovog zakona. Ako se potvrda ne podnese ili se ne može dokazati, smatra se da mineralno ulje nije označeno.

(4) Skladištenje pojedinih mineralnih ulja mora biti organizovano na način koji obezbjeđuje da drugi proizvodi ne utiču na neutralizovanje boje, odnosno indikatora.

(5) Postupak bojenja i označavanja mineralnih ulja prema ovom članu propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije.

Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo

Član 56c

Gazirana i negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo su proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2202 10 00 i CN 2202 91 00.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56d

(1) Akcizna osnovica za gaziranu i negaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.

(2) Akciza se plaća po hektolitr proizvoda iz stava 1 ovog člana, i iznosi 25,00 eura.



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića 2
81000 Podgorica, Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/24-305/2

Podgorica, 13.08.2024.godine

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA, DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Veza: Vaš akt br. 10-040-24-305/1 od 13.08.2024. godine

Poštovani,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Navedenim zakonskim rješenjem predlaže se:

- generisanje novih prihoda po osnovu akciza (širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina),
- usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU,
- obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Uvidom u dostavljeni tekst Izvještaja o analizi uticaja propisa navedeno je da će se na osnovu seta reformi ostvariti prihodi za budžet Crne Gore u visini od cca 9 mil. € na godišnjem nivou. Takođe u dostavljeni tekst Izvještaja o analizi uticaja propisa navedeno je da implementacijom istog neće nastati međunarodne finansijske obaveze, kao ni obaveze donošenja podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze.

Ovaj Predlog zakona pripada setu zakona čije je donošenje predviđeno Fiskalnom strategijom za period 2024-2027. godine, kojom su detaljno sagledani efekti implementacije kako ove mjere, tako i drugih mjera na budžet, privredu i građane, tako da Ministarstvo finansija nema primjedbi na tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	MINISTARSTVO FINANSIJA
NASLOV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Odjeljak 1: Definisanje problema

- ✓ Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- ✓ Što su uzroci problema?
- ✓ Što su posljedice problema?
- ✓ Ko je oštećen, na koji način i koliko?
- ✓ Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Polazeći od osnovnih ciljeva fiskalne politike usmjerenih na povećanju budžetskih prihoda kao i aktivnostima za postizanje tih ciljeva koji su predstavljeni Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024-2027, ovim zakonom se želi obezbijediti:

- generisanje novih prihoda po osnovu akciza (širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina),
- usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU, i
- obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Navedenim zakonskim rješenjem se predlaže nastavak usaglašavanja važećeg Zakona sa odredbama Direktive 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije čime će se izvršiti unaprjeđenje postojećih rješenja kada je u pitanju promet energentima.

Naime, ovim zakonom će se izvršiti unaprjeđenje postojećeg rješenja i predložiti obavezu označavanja energenata koja su oslobođena od plaćanja akcize ili podliježu sniženoj stopi, novim fiskalnim sredstvom za označavanje plinskih ulja i kerozina („ACCUTRACE PLUS“), u skladu sa odredbama Odluke 2022/197/EU, od datuma pristupanja EU. Pored navedenog, u cilju usklađivanja postojećeg Zakona sa predmetnom direktivom ovim zakonom će se u akcizni sistem predložiti uvođenje akcize na električnu energiju sa odloženim rokom primjene od datuma ulaska Crne Gore u EU, imajući u vidu da predviđena akciza predstavlja obavezu za zemlje članice.

Predloženim zakonskim rješenjem se predlaže širenje obuhvata negazirane vode sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, na koja se plaća akciza. Napominjemo, da su prethodnim izmjenama Zakona o akcizama, koje su u primjeni od 1. januara 2024. godine u akcizni sistem uvedena negazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo, čija visina akcize se izjednačila sa visinom akcize koja je propisana za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za aromatizaciju. Navednim predlogom je precizirano da se pod ostalim bezalkoholnim pićima iz tarifne oznake 2202 99 19 00, smatraju se sokovi od voća ili povrća, razrijeđeni sa vodom ili

gazirani, sa dodatim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje i koja ne sadrže proizvode koji se u skladu sa posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima ishrani.

U kontekstu cjelokupne poreske reforme sadržane u Fiskalnoj strategiji za period 2024-2027, ovim zakonom se predlaže povećanje visine akcize za mirna vina na 25 eura po hektolitr, čime će se doprinijeti povećanju budžetskih prihoda po osnovu akciza kao i ujednačenost mjera predmetne strategije kojom se pored ostalog obezbjeđuje i smanjenje poreskog opterećenja na rad. U cilju jačanja konkurentnosti i stimulisanja daljeg razvoja vinskog sektora ovim zakonom se, shodno odredbama Direktive Savjeta 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića, predlaže mogućnost uvođenja samostalnih malih proizvođača vina koji u komercijalne svrhe proizvodi do 1000 hektolitara vina godišnje i koji bi plaćao akcizu u iznosu od 50% visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog Zakona (12,5 eura po hl).

2. Ciljevi

- ✓ Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ?
- ✓ Navesti dosljednost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Polazeći od osnovnih ciljeva fiskalne politike usmjerenih na povećanju budžetskih prihoda kao i aktivnostima za postizanje tih ciljeva koji su predstavljeni Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024-2027. godine, ovim zakonom se želi obezbijediti:

- generisanje novih prihoda po osnovu akciza (širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina),
- usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU, i
- obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Ciljevi sadržani u predloženom zakonu su usklađeni sa Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024-2027. godine, čime se obezbjeđuje dosljednost ovih ciljeva.

3. Opcije

- ✓ Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati „status quo“ opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza pravnog djelovanja).
- ✓ Obrazložiti preferiranu, tj izabranu opciju.

1. Status quo;
2. Izmjena zakona, kako bi se kompenzovali izgubljenih prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno kako bi se propis uskladio sa Direktivom 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije.

Imajući u vidu gubitak prihoda države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade, odnosno neusklađenost postojećeg zakonskog rješenja sa predmetnom Direktivom, jasno je da status quo opcija ne može biti primijenjena.

Primjenom „status quo“ opcije ne bi došlo do uvećanja prihoda Budžeta Crne Gore, odnosno postojeće zakonsko rješenje ne bi bilo usklađeno sa navedenom Direktivom.

Uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore se ogleda kroz:

- širenje obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera;
- uvođenje akcize na „mirna“ vina.

Naime, širenjem obuhvata ostalih bezalkoholnih pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, na koja se plaća akciza, odnosno uvođenjem akcize na mirna vina u visini od 25,00 eura po hl, dijelom će biti kompenzovani izgubljeni prihodi države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade.

Takođe, ovim zakonskim rješenjem se predlaže nastavak usaglašavanja važećeg Zakona sa odredbama Direktive 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije čime će se izvršiti unaprjeđenje postojećih rješenja kada je u pitanju promet energentima. Naime, ovim zakonom će se izvršiti unaprjeđenje postojećeg rješenja i predložiti obavezu označavanja energenata koja su oslobođena od plaćanja akcize ili podliježu sniženoj stopi, novim fiskalnim sredstvom za označavanje plinskih ulja i kerozina („ACCUTRACE PLUS“), u skladu sa odredbama Odluke 2022/197/EU, od datuma pristupanja EU.

Pored navedenog, u cilju usklađivanja postojećeg Zakona sa predmetnom direktivom ovim zakonom će se u akcizni sistem predložiti uvođenje akcize na električnu energiju sa odloženim rokom primjene od datuma ulaska Crne Gore u EU, imajući u vidu da predviđena akciza predstavlja obavezu za zemlje članice.

4. Analiza uticaja

- ✓ na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - Nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne
- ✓ kakve troškove će primjena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
- ✓ da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- ✓ da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija
- ✓ uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Pozitivni uticaji donošenja propisa su:

- uvećanje prihoda budžeta Crne Gore u visini od cca 9 mil. € na godišnjem nivou;
- pružanje mogućnosti za plaćanje niže akcize za male proizvođače mirnih vina, koji ispunjavaju zakonske uslove;
- usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa EU direktivama;
- obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Naime, širenjem obuhvata ostalih bezalkoholnih pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju, na koja se plaća akciza, odnosno uvođenjem akcize na mirna vina u visini od 25,00 eura po hl, dijelom će biti kompenzovani izgubljeni prihodi države po osnovu smanjenja poreskog opterećenja na zarade.

U cilju jačanja konkurentnosti i stimulisanja daljeg razvoja vinskog sektora ovim zakonom se, shodno odredbama Direktive Savjeta 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića, predlaže mogućnost uvođenja samostalnih malih proizvođača vina koji u komercijalne svrhe proizvode do 1000 hektolitara vina godišnje i koji bi plaćao akcizu u iznosu od 50% visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog Zakona (12,5 eura po hl).

Takođe, ovim zakonskim rješenjem se predlaže nastavak usaglašavanja važećeg Zakona sa odredbama Direktive 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije čime će se izvršiti unaprjeđenje postojećih rješenja kada je u pitanju promet energentima. Naime, ovim zakonom će se izvršiti unaprjeđenje postojećeg rješenja i predložiti obavezu označavanja energenata koja su oslobođena od plaćanja akcize ili podliježu sniženoj stopi, novim fiskalnim sredstvom za označavanje plinskih ulja i kerozina („ACCUTRACE PLUS“), u skladu sa odredbama Odluke 2022/197/EU, od datuma pristupanja EU.

Pored navedenog, u cilju usklađivanja postojećeg Zakona sa predmetnom direktivom ovim zakonom će se u akcizni sistem predložiti uvođenje akcize na električnu energiju sa odloženim rokom primjene od datuma ulaska Crne Gore u EU, imajući u vidu da predviđena akciza predstavlja obavezu za zemlje članice.

Negativni uticaj donošenja propisa se ogleda kroz uvećanje visine akcize na mirna vina za proizvođače koji proizvode više od 1000 hl mirnog vina godišnje.

Predloženim zakonskim rješenjem, shodno mogućnostima koje su propisane Direktivom Savjeta 2020/1151, predloženo je uvođenje „malih proizvođača mirnih vina“ koji proizvode do 1000 hl vina godišnje a koji će plaćati akcizu u iznosu od 50% od visine akcize koja je Zakonom propisana a koja bi prema predloženom rješenju iznosila 12,5 eura po hl.

Takođe, uvećanjem akcize po ovom osnovu dopriniće povećanju maloprodajnih cijena mirnih vina po osnovu akciza u iznosu od cca 0,25€ po litru mirnog vina.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- ✓ Da li je potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- ✓ Da li je izdvajanje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Objasnite.**
- ✓ Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Objasnite.**
- ✓ Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- ✓ Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?
- ✓ Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihoda za budžet Crne Gore?
- ✓ **Objasnite metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- ✓ Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Objasnite.**
- ✓ Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na inicijativu za donošenje predloga propisa?
- ✓ Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? **Objasnite.**

Za implementaciju propisa nijesu potrebna izdvajanja iz budžeta.

Implementacijom navedenog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Implementacijom navedenog propisa ostvariće se novi prihodi za budžet Crne Gore u visini od cca 9 mil. € na godišnjem nivou.

Uvećanje prihoda Budžeta Crne Gore se ogleda kroz:

- širenje obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera;
- uvođenje akcize na „mirna“ vina.

Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na inicijativu za donošenje predloga propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- ✓ naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- ✓ naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- ✓ naznačiti glavne rezultate, i kako je input zainteresovanih strana bio uzet u obzir ili zašto nije bio uzet u obzir

Prilikom izrade propisa nije korišćena eksterna ekspertiza.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama je usklađen sa Nacrtom Fiskalne strategije Crne Gore za period od 2024. do 2027. godine koja je predmet javne rasprave.

Nakon sprovedene javne rasprave za fiskalnu strategiju, u Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi biće navedeni svi pristigli predlozi, primjedbe i sugestije, kao i pregled usvojenih odnosno odbijenih predloga.

7. Monitoring i evaluacija

- ✓ Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- ✓ Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- ✓ Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- ✓ Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne postoje prepreke za implementaciju propisa.

Ispunjenost ciljeva mjeriće se kroz povećanje naplate akciza na godišnjem nivou.

Nadzor nad sprovođenjem propisa vrši Ministarstvo finansija.

Datum i mjesto

Podgorica, 12. avgust 2024. godine





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/24-2902/2

14. avgust 2024.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
ministru Novici Vukoviću

Veza: Dopis br: 10-430/24-311/1

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 10-430/24-311/1 od 14. avgusta 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG”, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24 i 72/24) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF- IU/PZ/24/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranović, 020/243 - 339, Biljana.peranovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Uprava prihoda i carina	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII. Politika saradnje, član 100, Porezi		
b) Stepem ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2024-2027	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o akcizama nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII.Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113		
Potpuno usklađeno/fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32003L0096		

Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju Sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ L 283, 31/10/2003)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

32020L1151

Direktiva Savjeta 2020/1151 od 29. jula 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna piva / Council Directive (EU) 2020/1151 of 29 July 2020 amending Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 256, 5.8.2020)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa Direktivom 2020/1151 u dijelu koji se odnosi na propisivanje snižene stope akcize na etil alkohol koji proizvode male destilerije gdje snižena stopa ne smije biti više od 50% od standardne nacionalne stope. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je predviđen za IV kvartal 2025. godine.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama je djelimično usklađen sa Direktivom Savjeta 2003/96/EZ u dijelu visine akcize na električnu energiju čija visina će se propisati donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je predviđen za IV kvartal 2025. godine.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni sekundarni izvori prava EU nisu prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama je bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum: 15.08.2024. godine

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/24/08		MF-IU/PZ/24/08		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27.oktobra 2003. o restrukturiranju Sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Direktiva 92/83/EZ o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ				
Član 1 Države članice uvode poreze na energente i električnu energiju u skladu sa ovom Direktivom.	»Član 7 U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23), član 52	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17,	IV kvartal 2025. godine

mijenja se i glasi:

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 52

(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.

(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 554 eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 549 eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:

50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).

Materija koja se odnosi na propisivanje visine akcize na električnu energiju uređiće se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je predviđen za IV kvartal 2025. godine.

	<ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 207 eura na 1000 litara;- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:<ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 eura na 1000 kilograma;6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:<ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>8) ugalj (tarifne oznake CN 2701 i 2702) i koks -0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)".</p>			
<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, pojam „energenti” primjenjuje se na proizvode koji su:</p> <p>(a)obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518 ako su namijenjeni za korištenje kao gorivo za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(b)obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;</p> <p>(c)obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;</p> <p>(d)obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao gorivo za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(e)obuhvaćeni oznakom KN 3403;</p> <p>(f)obuhvaćeni oznakom KN 3811;</p> <p>(g)obuhvaćeni oznakom KN 3817;</p> <p>(h)obuhvaćeni oznakom KN 3824 99 86, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (isključujući pripravke protiv rđe koji kao aktivne stvari sadrže amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode), 3824 99 93, 3824 99 96 (isključujući pripravke protiv hrđe koji kao aktivne tvari sadržavaju amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode), 3826 00 10 i 3826 00 90;</p> <p>2. Ova se Direktiva primjenjuje i na: električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.</p> <p>3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za ogrjev, energenti, osim</p>	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>"U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23), član 52 mijenja se i glasi:</p> <p>Akcizna osnovica i iznos akcize</p> <p>"Član 52</p> <p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p> <p>Materija koja se odnosi na propisivanje visine akcize na električnu energiju urediće se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je predviđen za IV kvartal 2025. godine.</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

<p>onih za koje je razina poreza određena u ovoj Direktivi, oporezivati će se prema načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao gorivo za ogrjev ili pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavku 1., svi će se proizvodi namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima, oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavku 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za istovrijedni energent.</p> <p>4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:</p> <p>(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;</p> <p>(b) sljedeće uporabe energenata ili električne energije:</p> <p>—energenti koji se koriste za druge potrebe, osim kao pogonska goriva ili gorivo za ogrjev,</p> <p>—dvojno korištenje energenata.</p> <p>Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i za druge namjene, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Uporaba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurgijskim procesima smatra se kao dvojno korištenje,</p> <p>—električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurgijskim procesima,</p>	<p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara; - za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara; - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 207 eura na 1000 litara; - za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara; <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 0 eura/MWh; - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh; - za grijanje 0 eura na 1000/MWh. <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

—električna energija, kada predstavlja više od 50 % troška proizvoda. „Trošak proizvoda” znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini poduzeća, kako je predviđeno u članku 11. Taj trošak se izračunava u prosjeku po jedinici. „Trošak električne energije” znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću, —mineraloški procesi.

„Mineraloški procesi” znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 „prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda” u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (6).

Međutim, na te se energente primjenjuje član 20.

5. Upućivanja na oznake kombinirane nomenklature u ovoj Direktivi odnose se na oznake iz Uredbe Komisije (EZ) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (7).

Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članku 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreznih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;

- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;

7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;

8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;

9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.

Član 3

Upućivanja u Direktivi 92/12/EEZ na „mineralna ulja” i „akcize”, ako se ta Direktiva primjenjuje na mineralna ulja, tumače se kao da obuhvaćaju sve energente, električnu energiju i sve nacionalne indirektno poreze koji su navedeni u član 2. i članu 4. stavu 2. ove Direktive.

Član 7

Član 52 mijenja se i glasi:

Akcizna osnovica i iznos akcize

"Član 52

(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.

(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;

Potpuno usklađeno

4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:

- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;
- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;
- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;
- za grijanje 207 eura na 1000 litara;
- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;
- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;
- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:

	<ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma; - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma; 7) biogoriva 350 eura na 1000 litara; 8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti; 9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima. 			
<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>1. Visine oporezivanja koje države članice primjenjuju na energetske proizvode i električnu energiju, a koje su navedene u član 2., ne smiju biti ispod najniže visine oporezivanja propisane ovom Direktivom.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive, „visina oporezivanja” znači ukupno opterećenje u vezi sa svim indirektnim porezima (osim PDV-a) koji se izračunavaju direktno ili indirektno po količini energenta ili električne energije u trenutku puštanja u slobodnu potrošnju.</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize</p> <p>"Član 52</p> <p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 207 eura na 1000 litara;- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara; <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.</p> <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p> <p>6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <p>- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;</p> <p>- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;</p> <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p> <p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.</p>			
<p>Član 5</p> <p>Pod uslovom da poštuju najniže visine oporezivanja koje su propisane ovom Direktivom i ako su usklađene sa pravom Zajednice, države članice mogu uz poresku kontrolu primjenjivati diferencirane stope poreza u sljedećim slučajevima:</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>—kad su diferencirane stope direktno povezane sa kvalitetom proizvoda,</p> <p>—kad diferencirane stope direktno zavise o količinskim visinama potrošnje električne energije ili energenta koji se koriste za grijanje,</p> <p>—za sljedeće upotrebe: lokalni javni putnički prijevoz (uključujući taksije), skupljanje otpada, oružane snage i javnu upravu, invalide, sanitetska vozila,</p> <p>—između korištenja u poslovne i neposlovne svrhe, za energente i električnu energiju, kako je navedeno u člancima 9. i 10.</p>	<p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <p>- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;</p> <p>- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;</p> <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <p>- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;</p> <p>- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;</p> <p>- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;</p> <p>- za grijanje 207 eura na 1000 litara;</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;
- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;
- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;

7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;

8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;

	9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”			
<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Države članice mogu slobodno odobravati oslobođenje od poreza ili snižene razine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom:</p> <p>(a) izravno;</p> <p>(b) putem diferenciranih stopa;</p> <p style="padding-left: 40px;">ili</p> <p>(c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	IV kvartal 2025. godine
<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Prilogu I. tablici A.</p> <p>Najkasnije do 1. januara 2012. Savjet će poslije savjetovanja sa Evropskim parlamentom i na osnovu izvještaja i predloga Komisije jednoglasno odlučiti o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje koje počinje od 1. januara 2013.</p> <p>2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi.</p> <p>3. „Komerijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo” znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u IV kvartalu 2025. godine	IV kvartal 2025.

<p>(a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, cestovnim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za cestovni prijevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;</p> <p>(b) prevoz putnika, bilo redovni ili privremeni prevoz, putničkim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Vijeća 70/156/EEZ od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica (8).</p> <p>4. Bez obzira na stav 2, države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za cestovni prijevoz roba, mogu primjenjivati snižene stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno poresko opterećenje ostane više manje jednako, pod uvjetom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da je visina nacionalnog oporezivanja, koja je na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7, najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo za potrebe iz stava 2, biti utvrđene kako je određeno u Prilogu I. tablici B.</p> <p>2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:</p> <p>(a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;</p> <p>(b) nepokretne motore;</p> <p>(c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;</p> <p>(d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih puteva ili kojima nije izdata dozvola za upotrebu posebno na javnim putevima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>1. Od 1. januara 2004. najniže visine oporezivanja koje se primjenjuju na gorivo za grijanje utvrđuje se kako je navedeno u Prilogu I. tablici C.</p> <p>2. Države članice koje su 1. siječnja 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za plinska ulja za grijanje mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od 10 eura na 1 000 litara tog proizvoda. To će se ovlaštenje ukinuti 1. januara 2007. ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvješća i preporuke Komisije, ako zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>1. Od 1. januara 2004. najniže visine oporezivanja koje se primjenjuju na električnu energiju utvrđuju se kako je navedeno u Prilogu I. tablici C.</p> <p>2. Iznad najnižih visina oporezivanja koje su navedene u stavu 1. države članice mogu odabrati koju će poresku osnovicu primjenjivati, pod uslovom da poštuju Direktivu 92/12/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>
<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>1. U ovoj Direktivi, „poslovna upotreba” znači korištenje, u skladu sa stavom 2., od strane nekog poslovnog subjekta (poduzeća) koji samostalno na bilo kojemu mjestu obavlja nabavku robom i pruža usluge, bez obzira na to u koju svrhu ili na ishod takvih gospodarskih aktivnosti.</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52 (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima,</p>		<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

<p>Privredne aktivnosti obuhvataju sve aktivnosti proizvođača, trgovaca ili osoba koje pružaju usluge, uključujući aktivnosti u rudarstvu i poljoprivredi, te stručno djelovanje.</p> <p>Državne, pokrajinske i lokalne uprave i ostale javnopravne institucije ne smatraju se poslovnim subjektima u smislu djelovanja ili obavljanja poslova kojima se bave kao javne ustanove. Međutim, kad se bave takvim aktivnostima ili poslovanjem, smatrat će se poslovnim subjektima u odnosu na te aktivnosti ili poslovanje ako bi njihovo tretiranje kao neposlovnih subjekata dovelo do značajnog narušavanja konkurencije.</p> <p>2. U odnosu na ovu Direktivu, poslovnim se subjektom ne može smatrati jedinica manja od dijela preduzeća ili pravnog tijela koje se u organizacijskom smislu sastoji od samostalnog poduzeća, tj. subjekta koji je sposoban samostalno poslovati.</p> <p>3. Gdje dolazi do mješovite upotrebe, oporezivanje se primjenjuje proporcionalno prema svakoj vrsti korištenja, iako je ili poslovno ili neposlovno korištenje beznačajno, ono se može zanemariti.</p> <p>4. Države članice mogu ograničiti područje primjene snižene razine oporezivanja na poslovnu uporabu.</p>	<p>kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara; - za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara; - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 207 eura na 1000 litara; 	<p>Djelimično usklađeno</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	--

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;
- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;
- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;

7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;

8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;

	<p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”</p>			
<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih navedenih u člancima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.</p> <p>2. Za energente navedene u članovima 7, 8 i 9 kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri pri temperaturi od 15 °C.</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi:</p> <p>Akcizna osnovica i iznos akcize</p> <p>"Član 52</p> <p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

	<ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 207 eura na 1000 litara;- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara; <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;- za grijanje 0 eura na 1000/MWh. <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p> <p>6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;</p> <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p> <p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”</p>			
<p align="center">Član 13</p> <p>1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, kurs eura koji se primjenjuje za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje se primjenjuju su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u <i>Službenom listu Europske zajednice</i>, a primjenjuju se od 1. Januara sljedeće kalendarske godine.</p> <p>2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno od toga koji je iznos manji, visine oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p align="center">Član 14</p> <p>1. Osim opštih odredaba predviđenih u Direktivi 92/12/EEZ o uporabama oporezivih proizvoda kad se ti proizvodi oslobađaju od poreza te ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države članice oslobađaju od poreza pod uslovima koje same predvide kako bi osigurale pravilnu i dosljednu primjenu tih oslobođenja i spriječile svaku utaju, izbjegavanje i zlouporabu, sljedeće:</p>	<p align="center">“Član 8</p> <p>U članu 54 poslije stava 2 dodaje novi stav koji glasi:</p> <p>(3) Akciza se ne plaća na električnu energiju:</p> <p>1) koja se koristi u procesima hemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurškim procesima;</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(a) energente i električnu energiju, koji se koriste za proizvodnju električne energije te električnu energiju koja se koristi za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije. Međutim, države članice mogu zbog politike zaštite okoliša te proizvode oporezivati a da se ne pridržavaju najnižih razina poreza predviđenih u ovoj Direktivi. U tom slučaju oporezivanje tih proizvoda neće se uzimati u obzir za potrebe zadovoljavanja najnižih razina oporezivanja električne energije koje su predviđene u članu 10.;</p> <p>(b) energente koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo u zračnom prometu, osim za privatne rekreativne letove. Za potrebe ove Direktive, „privatni rekreativni letovi” znači korištenje aviona od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe koja se njime koristi najmom ili na neki drugi način za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prijevoza putnika i robe ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela. Države članice mogu ograničiti opseg tih oslobođenja na nabave mlaznoga goriva (oznaka KN 2710 19 21);</p> <p>(c) energente koji se isporučuju za uporabu kao gorivo pri plovidbi unutar vodenih putova Zajednice (uključujući ribolov), osim privatnih plovila za rekreaciju, i električnu energiju proizvedenu na plovilu. Za potrebe ove Direktive „privatna plovila za rekreaciju” znači sva plovila koja koriste njihovi vlasnici, fizičke ili pravne osobe koje se njima koriste najmom ili na neki drugi način, za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prijevoza putnika ili roba ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti područje primjene oslobođenja koja su navedena u stavku 1. točkama (b) i (c) na međunarodni promet ili promet unutar Zajednice. Osim toga, kad je država članica sklopila bilateralni sporazum s drugom državom članicom, ona također može ukinuti oslobođenja predviđena u stavku 1. točkama</p>	<p>2) koja se koristi za kombinovanu i istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija);</p> <p>3) koja se koristi za vlastite potrebe potrošača proizvedenu iz obnovljivih izvora energije kao što su energija vjetra, solarna energija, ambijentalna energija, energija plime, energija talasa i druga energija mora, hidroenergija, biomasa, deponijski gas, gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i biogas ili koja se koristi za vlastite potrebe potrošača proizvedenu iz obnovljivih izvora energije u skladu sa zakonom o energetici;</p> <p>4) koja se koristi u rudarskim radovima;</p> <p>5) koja se koristi u domaćinstvima;</p> <p>6) koja se koristi u procesu proizvodnje električne energije kao i za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije;</p> <p>7) koja se koristi za komercijalni prevoz robe i putnika željeznicom. “</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>(b) i (c). U takvim slučajevima države članice mogu primijeniti visinu oporezivanja ispod najniže razine poreza koji je predviđen u ovoj Direktivi.</p>				
<p>Član 15</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države članice mogu, uz poreznu kontrolu, provoditi potpuna ili djelomična oslobađanja ili sniženja visine oporezivanja na:</p> <p>(a) oporezive proizvode koji se koriste uz poreznu kontrolu na području oglednih projekata za tehnološki razvoj ekološki prihvatljivijih proizvoda ili u vezi s gorivima iz obnovljivih izvora;</p> <p>(b) električnu energiju:</p> <ul style="list-style-type: none"> — koja se dobiva korištenjem sunčane energije, snage vjetra, valova, plime ili iz geotermalnih izvora, — iz vodenih izvora proizvedene u hidroelektranama, — proizvedene od biomase ili proizvoda od biomase, — proizvedene od metana koji se stvara u napuštenim rudnicima ugljena, — proizvedene od gorivih ćelija; <p>(c) energente i električnu energiju, koji se koriste za kombiniranu proizvodnju topline i snage;</p> <p>(d) električnu energiju koja se dobiva pri miješanoj proizvodnji topline i energije, pod uvjetom da su ta postrojenja za proizvodnju ekološki prihvatljiva. Države članice mogu primjenjivati nacionalne definicije za „ekološki prihvatljivu” (ili visokoučinkovitu) miješanu proizvodnju sve dok Vijeće, na temelju izvješća i prijedloga Komisije, jednoglasno ne usvoji zajedničke definicije;</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi:</p> <p>Akcizna osnovica i iznos akcize</p> <p>"Član 52</p> <p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara; 2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara; 3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi: <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; 4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste: 	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

(e) energente i električnu energiju, koji se koriste za prijevoz robe i putnika vlakom, podzemnom željeznicom, tramvajem ili trolejbusom;

(f) energente koji se koriste kao gorivo u plovidbi na unutrašnjim vodenim putovima (uključujući ribarstvo) osim za privatna plovila za rekreaciju, i električnu energiju koja se proizvodi na plovilima;

(g) prirodni plin u državama članicama u kojima je udio prirodnog plina u krajnjoj potrošnji energije bio 2000. godine manji od 15 %;

Potpuna ili djelomična oslobođenja ili sniženja mogu se primjenjivati za razdoblje od najdulje deset godina od stupanja na snagu ove Direktive ili dok nacionalni udio prirodnog (zemnog) plina ne dostigne 25 % ukupne potrošnje energije, ako se to dogodi prije. Međutim, čim nacionalni udio prirodnog plina dostigne 20 % krajnje potrošnje energije, države članice na koje se to odnosi će primijeniti samo pozitivnu razinu oporezivanja koja će se povećavati na godišnjoj osnovi, s ciljem dostizanja barem najniže stope na kraju gore navedenog razdoblja.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske može primjenjivati potpuno ili djelomično oslobođenje ili sniženje za prirodni plin, zasebno za Sjevernu Irsku;

(h) električnu energiju, prirodni plin, ugljen i čvrsta goriva koja se koriste u kućanstvima i/ili organizacijama, koje dotična država članica priznaje kao dobrotvorne. U slučaju takvih dobrotvornih organizacija, države članice mogu ograničiti oslobođenja ili sniženja na uporabu u neposlovnim aktivnostima. Kod mješovitih korištenja primjenjuje se

- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;

- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 207 eura na 1000 litara;

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;

- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;

- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;

<p>oporezivanje razmjerno svakoj vrsti korištenja. Ako je korištenje beznačajno, može se tretirati kao nepostojeće.</p> <p>(i) prirodni plin i tekući naftni plin (LPG) koji se koriste kao pogonska goriva;</p> <p>(j) pogonska goriva koja se koriste u preradi, razvoju, za testiranja i održavanja zračnih letjelica ili brodova;</p> <p>(k) pogonska goriva koja se koriste pri jaružanju bagerom na plovnim putovima i u lukama;</p> <p>(l) proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2705, a koriste se za potrebe grijanja.</p> <p>2. Države članice također mogu proizvođaču refundirati dio ili cijeli iznos poreza koji potrošači plaćaju na električnu energiju proizvedenu iz proizvoda navedenih u stavku 1. točki (b).</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati stopu oporezivanja čak i do nule za energente i električnu energiju koji se koriste kod radova u poljoprivredi, vrtlarstvu ili ribogojstvu i šumarstvu. Na temelju prijedloga Komisije Vijeće prije 1. siječnja 2008. ispituje mogućnost ukidanja primjene nulte stope oporezivanja.</p>	<p>- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;</p> <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p> <p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Član 16

1. Ne dovodeći u pitanje stav 5, države članice mogu uz poresku kontrolu primjenjivati oslobođenje ili sniženu stopu oporezivanja na oporezive proizvode na koje se odnosi član 2. kad su ti proizvodi proizvedeni od, ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda:

- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518,
- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 99 80 i 3824 99 85 do 3824 99 86, 3824 99 92, (isključujući pripravke protiv hrđe koji kao aktivne tvari sadržavaju amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode), 3824 99 93, 3824 99 96 (isključujući pripravke protiv hrđe koji kao aktivne tvari sadržavaju amine, anorganska složena otapala i razrjeđivače za lakove i slične proizvode), 3826 00 10 i 3826 00 90”;
- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla,
- proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402.

Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2, kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2853 90 10).

„Biomasa” znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove industrijskog i kućnog otpada.

2. Oslobođenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavkom 1. ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavku 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje.

Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stavak 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4.

3. Oslobođenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s proizvodnjom proizvoda navedenih u stavku 1.

Član 7

Član 52 mijenja se i glasi:

Akcizna osnovica i iznos akcize

”Član 52

(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.

(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:

- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;

- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;

Djelimično usklađeno

Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

IV kvartal 2025. godine

<p>4. Do 31. decembra 2003. države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavku 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u stavku 1. može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na temelju odgovarajućeg ovlaštenja koje upravno tijelo izdaje gospodarskom subjektu na više od jedne kalendarske godine. Takva se ovlaštenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnavljati.</p> <p>U okviru višegodišnjeg programa koji je neko upravno tijelo odobrilo do 31. prosinca 2012. države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavkom 1. i poslije 31. prosinca 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produljiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da u skladu sa pravom Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavku 1., prestat će se primjenjivati stavci 1. do 5. od dana kad takve obveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice do 31. Decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljaju Komisiji plan poreznih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim člankom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. Decembra 2009. Komisija obavještava Vijeće o poreskim, gospodarskim, poljoprivrednim, energetskim, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobrananih u skladu s ovim članom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 207 eura na 1000 litara; - za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara; <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 0 eura/MWh; - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh; - za grijanje 0 eura na 1000/MWh. <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p> <p>6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma; - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma; <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”</p>			
<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>1. Pod uslovom da se najniže visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili za potrebe članka 8. stavka 2. točaka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima: (a) za velike potrošače energije</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52 (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima,</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

<p>„Poduzeća-veliki potrošači energije” znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članku 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetski porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija države članice mogu primjenjivati i restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p> <p>„Snabdijevanje energenata i električne energije” znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar poduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili za potrebe iz članka 8. stavka 2. točaka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>„Proizvodna vrijednost” znači promet, uključujući dotacije izravno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku te robu i usluge nabavljene za preprodaju, minus kupovina robe i usluga za preprodaju.</p> <p>„Dodana vrijednost” znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.</p> <p>Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sustave oporezivanja energije u kojima se poduzeća-veliki potrošači energije definiraju prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene energije u usporedbi s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u usporedbi s dodanom vrijednosti, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. siječnja 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u točki (a) prvog podstavka;</p> <p>(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sustavi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite okoliša ili poboljšanja učinkovitosti energije.</p>	<p>kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara; - za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara; - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 207 eura na 1000 litara; 			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>2. Bez obzira na članak 4. stavak 1., države članice mogu primjenjivati visinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članku 2., ako se njima koriste poduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka.</p> <p>3. Bez obzira na članak 4. stavak 1., države članice mogu primjenjivati visinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih razina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u članku 2., kad se koriste u poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članku 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definirano u stavku 1. ovog članka.</p> <p>4. Poduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavcima 2. i 3. sklapat će ugovore, primjenjivati sustave utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavku 1. točki (b). Sporazumima, sustavima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja okoliša ili poboljšanja učinkovitosti energije u približno jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštivale standardne najniže stope Zajednice.</p>	<p>- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;</p> <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 0 eura/MWh; - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh; - za grijanje 0 eura na 1000/MWh. <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p> <p>6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma; - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma; <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p> <p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”			
<p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>1. Odstupajući od odredaba ove Direktive, države članice se ovlašćuju da nastave primjenjivati snižene razine oporezivanja ili oslobođenja od poreza kako je predviđeno u Prilogu II.</p> <p>U zavisnosti o prethodnom preispitivanju od strane Savjeta, na temelju prijedloga Komisije, ovo ovlaštenje prestaje vrijediti 31. Decembra 2006. ili na dan kako je navedeno u Prilogu II.</p> <p>2. Bez obzira na razdoblja predviđena u stavcima 3. do 12. i pod uslovom da to značajnije ne narušava tržišno natjecanje, odobrava se državama članicama s poteškoćama u primjeni novih najnižih razina oporezivanja prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2007., posebno zato da se ne ugrozi stabilnost cijena.</p> <p>3. Kraljevina Španjolska može primijeniti prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2007. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to nema za posljedicu porez ispod EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uslovom da to nema posljedicu porez niži od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Specijalna snižena stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo također se može do 1. Januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. tačku (a), ona može primjenjivati do 1. Januara 2008. najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne uporabe.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

4. Republika Austrija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. januara 2010.

5. Kraljevina Belgija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da dostigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. januara 2010.

6. Veliko Vojvodstvo Luksemburg može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskog ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da dostigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da

--	--	--	--	--

se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. januara 2010.

7. Portugalska Republika može primjenjivati niže razine oporezivanja na energente i električnu energiju koji se troše u autonomnim područjima Azora i Madeire od najnižih razina oporezivanja kako je predviđeno u ovoj Direktivi, kako bi se nadoknadili troškovi prijevoza nastali zbog otočne i raspršene prirode ovog područja.

Portugalska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da postigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. januara 2010. Diferencirana stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo može se također do 1. januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na članak 7. stavak 3. točku (a), ona može do 1. januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne uporabe.

Portugalska Republika može primjenjivati potpuna ili djelimična oslobađanja od oporezivanja električne energije do 1. januara 2010.

--	--	--	--

8. Helenska Republika može primjenjivati razine oporezivanja do EUR 22 na 1 000 l ispod najnižih stopa koje su predviđene u ovoj Direktivi, na plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo i na benzin, a troši u departmanima Lezbos, Hios, Samos, Dodekanskom otočju i Cikladima i na sljedećim otocima u Egejskome moru: Thasos, Sjeverni Sporadi, Samothraka i Skiros.

Helenska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2010. za preuređivanje svojega sustava postojećega oporezivanja električne energije po proizvodnji u sustav oporezivanja po potrošnji te da postigne novu najnižu razinu poreza na benzin.

Helenska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2010. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302 na 1 000 l, a do 1. januara 2012. da dostigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. decembra 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 264 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. januara 2010. Diferencirana stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, može se do 1. januara 2012. također primjenjivati i na taksije. U odnosu na članak 7. stavak 3. točku (a) ona može do 1. januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne uporabe.

9. Irska može primjenjivati potpuna ili djelomična oslobođenja ili sniženja oporezivanja električne energije do 1. januara 2008.

10. Francuska Republika može do 1. siječnja 2009. primjenjivati potpuna ili djelomična oslobođenja ili sniženja poreza za energente i električnu energiju koju koriste državna, regionalna i lokalna

--	--	--	--	--

<p>vladina tijela ili druge javnopravne institucije kad se bave aktivnostima ili poslovanjem u okviru obavljanja dužnosti javne vlasti.</p> <p>Francuska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2009. za prilagodbu sadašnjeg sustava oporezivanja električne energije odredbama predviđenima u ovoj Direktivi. U tom razdoblju treba uzimati u obzir ukupnu prosječnu razinu sadašnjeg lokalnog oporezivanja električne energije kad se procjenjuje poštuju li se najniže stope predviđene u ovoj Direktivi.</p> <p>11. Talijanska Republika može do 1. januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne uporabe, kako je utvrđeno člankom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>12. Savezna Republika Njemačka može do 1. januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne uporabe, kako je utvrđeno članom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>13. Kraljevina Nizozemska može do 1. januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne uporabe, kako je utvrđeno članom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>14. Za vrijeme utvrđenih prijelaznih razdoblja, države članice će progresivno smanjivati svoje nesklade s novim najnižim razinama oporezivanja. Međutim, kad razlika između nacionalne visine i najniže visine ne prelazi 3 % od te najniže visine, države članice na koje se to odnosi mogu pričekati kraj toga razdoblja za prilagodbu svoje nacionalne visine.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima, posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovlastiti bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobodjenja ili sniženja radi provođenja pojedinih politika.</p>	<p>Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52 (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima,</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

<p>Država članica koja želi uvesti takve mjere o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke. Komisija preispituje zahtjev uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja, kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, okolišem, energetikom i prometom.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijma relevantnih i potrebnih podataka Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlaštenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlasti navedene u stavku 1. odobravaju se na rok od najdulje 6 godina, sa mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavku 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite okoliša, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće predloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p>	<p>kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p> <p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara; - za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara; - kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara; - za grijanje 207 eura na 1000 litara; 			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;
- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;
- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00)

koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma;

7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;

8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;

	9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.”			
<p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>1. Samo sljedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518 ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p> <p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p> <p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69. Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29 odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prijevoz u rasutom stanju;</p> <p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i 2711 29);</p> <p>(e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;</p> <p>(f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44;</p> <p>(g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99 ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo.</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavku 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zloporabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prijevozu iz</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	IV kvartal 2025. godine

<p>Direktive 92/12/EEZ donosi se u skladu sa postupkom utvrđenim u članku 27. stavku 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavku 1. ako nisu obuhvaćeni člancima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavješćuje ostale države članice.</p>				
<p>Član 21</p> <p>1. Osim općih odredaba kojima se utvrđuje činjenično stanje oporezivosti i odredbe o naplati, predviđene u Direktivi 92/12/EEZ, iznos poreza na energente postaje plativ kad dođe do jednog od činjeničnih stanja oporezivosti, koja su navedena u članu 2 stau 3.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive smatra se da pojam „proizvodnja” u članku 4. stavku (c) i članu 5 stavu 1 Direktive 92/12/EEZ uključuje i „ekstrakciju”, prema potrebi.</p> <p>3. Potrošnja energenata na poslovnom prostoru nekog poduzeća za proizvodnju energenata ne smatra se činjeničnim stanjem oporezivosti kojim nastaje obaveza plaćanja poreza ako se potrošnja sastoji od energenata koji su proizvedeni unutar poslovnoga prostora poduzeća. Države članice mogu smatrati i potrošnju električne energije ili ostalih energenata koji nisu proizvedeni unutar poslovnoga prostora takvog poduzeća te potrošnju energenata i električne energije unutar poslovnog prostora poduzeća za proizvodnju goriva koja se koriste za proizvodnju električne energije, kao činjenično stanje oporezivosti, kad se ne naplaćuje porez. Kad je to potrošnja za potrebe koje nisu u vezi s proizvodnjom energenta, a pogotovo ako se koriste za pogon vozila, to se smatra oporezivim slučajem koji je razlogom naplate poreza.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

4. Države članice mogu također predvidjeti da energenti i električna energija postaju podložni plaćanju poreza kad se utvrdi da se ne zadovoljavaju, ili više ne zadovoljavaju, uvjeti krajnje uporabe utvrđeni nacionalnim pravilima za potrebe sniženja visine ili oslobođenja od poreza.

5. Za potrebe primjene članka 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, električna energija i prirodni plin podložni su porezu koji postaje plativ u trenutku isporuke od strane distributera ili preprodavača. Ako se isporuka za potrošnju obavlja u državi članici u kojoj distributer ili preprodavač nemaju sjedište, porez države članice isporuke plaća poduzeće koje mora biti registrirano u državi članici isporuke. Porez se u svim slučajevima tereti i naplaćuje u skladu s postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.

Bez obzira na prvi podstavak, države članice imaju pravo odrediti kad nastaje činjenično stanje oporezivosti kad njihovi plinovodi nisu povezani s onima drugih država članica.

Subjekt koji proizvodi električnu energiju za vlastitu uporabu smatra se distributerom. Bez obzira na članak 14. stavak 1. tačku (a), države članice mogu osloboditi od poreza male proizvođače električne energije pod uvjetom da oporezuju energente koji se koriste za proizvodnju te električne energije.

Za potrebe primjene člana 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, ugljen, koks i lignit postaju podložni oporezivanju i naplati poreza u trenutku kad ih isporučuju poduzeća, koja u tu svrhu moraju biti registrirana pri relevantnim državnim tijelima. Ta državna tijela mogu dozvoliti proizvođaču, trgovcu, uvozniku ili poreznom zastupniku da preuzme porezne obveze registriranog poduzeća. Porez se tereti i naplaćuje u skladu s postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.

6. Države članice ne moraju tretirati kao „proizvodnju energenta“: (a) radne procese pri kojima se slučajno dobivaju manje količine energije;

<p>(b)radne procese pri kojima korisnik energenta omogućuje njegovu ponovnu uporabu u svom vlastitom poduzeću, pod uvjetom da iznos poreza koji je već plaćen za takav proizvod nije niži od poreza koji bi bio plativ da je ponovno upotrijebljeni energent opet podložan oporezivanju;</p> <p>(c)postupak koji se sastoji od miješanja energenata s drugim energentima ili drugim materijalima izvan proizvodnih pogona ili skladišta neoporezovane robe uz uvjet da:</p> <p>i. je prethodno već plaćen porez na pojedine sastavne dijelove; i</p> <p>ii.da plaćeni iznos nije ispod iznosa poreza koji bi bio plativ na mješavinu.</p> <p>Uslov pod kojim se ne primjenjuje podtočka i. je kad je mješavina oslobođena oporezivanja zbog specifične uporabe.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Pri promjeni poreskih stopa, zalihe energenata koje su već puštene u slobodnu potrošnju, mogu biti predmetom povećanja ili smanjenja poreza.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartalu 2025. godine</p>
<p style="text-align: center;">Član 23</p> <p>Države članice mogu refundirati iznose poreza već plaćene na zagađene ili slučajno pomiješane energente koji su vraćeni u skladište neoporezovane robe radi recikliranja.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Opcija nije iskorišćena</p>	
<p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prijevoza, rada sustava koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su trošarine u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovog članka, „standardni spremnik” znači:</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2025. godine</p>

<p>– spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao dotično vozilo, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo izravno koristi kao pogonsko gorivo i, prema potrebi, za rad sustava hlađenja ili drugih sustava za vrijeme prijevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu uporabu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sustave, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima,</p> <p>– spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao dotični kontejneri i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo izravno koristi za rad sustava hlađenja ili drugih sustava za vrijeme prijevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri.</p> <p>„Specijalni kontejner” znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sustav hlađenja, dovoda kisika, sustav toplinske izolacije ili druge sustave.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 25</p> <p>1. Države članice obavještavaju Komisiju o visinama oporezivanja koje primjenjuju na proizvode navedene u članu 2, 1. Januara svake godine i poslije svake promjene nacionalnog prava.</p> <p>2. Ako su visine oporezivanja koje države članice primjenjuju izražene u drugim mjernim jedinicama od onih koje su navedene za svaki proizvod u člancima 7. do 10., države članice će obavijestiti o odgovarajućim razinama oporezivanja poslije njihove konverzije u te jedinice.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>1. Države članice obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu sa člankom 5., člankom 14. stavkom 2. te člancima 15. i 17.</p> <p>2. Mjere kao što su oslobođenje od poreza, smanjenje poreza, diferencirani porez i povrati poreza u smislu ove Direktive mogu biti državna subvencija i u tim slučajevima moraju se dojaviti Komisiji u skladu sa člankom 88. stavkom 3. Ugovora.</p> <p>Informacije dostavljene Komisiji na temelju ove Direktive ne oslobađaju države članice od obveze obavješćivanja u skladu sa članom 88. stavom 3. Ugovora.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p>3. Obveza obavješćivanja Komisije u skladu sa člankom 1. o mjerama poduzetima u skladu sa članom 5. ne oslobađa države članice od obaveza obavješćivanja u skladu s Direktivom 83/189/EEZ.</p>				
<p>Čl. 27-32</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>
<p>Prilog I – Tabela A</p>	<p>Član 7 Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52 (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima. (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C. (3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za: 1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara; 2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara; 3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:

- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;

- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;

- za grijanje 207 eura na 1000 litara;

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;

4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;

- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;

- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91,

	<p>2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma; - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma; 7) biogoriva 350 eura na 1000 litara; 8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti; 9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima.” 			
<p>Prilog I – Tabela B</p>	<p>Član 7 Član 52 mijenja se i glasi: Akcizna osnovica i iznos akcize "Član 52 (1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima. (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C. (3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama</p>	

<p>1) olovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 50) 554 eura na 1000 litara;</p> <p>2) bezolovni benzin (tarifna oznaka 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49) 549 eura na 1000 litara;</p> <p>3) kerozin (tarifne oznake 2710 19 21, 2710 19 25) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 89,7 eura na 1000 litara; <p>4) gasna ulja (tarifne oznake 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19) koja se koriste:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;- za industrijske i komercijalne svrhe 330 eura na 1000 litara;- kao motorno gorivo za linijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju 330 eura na 1000 litara;- za grijanje 207 eura na 1000 litara;- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara; <p>4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none">- kao motorno gorivo 0 eura/MWh;- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura/MWh;			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>- za grijanje 0 eura na 1000/MWh.</p> <p>5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38) 19,5 eura na 1000 kilograma;</p> <p>6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma; - za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma; <p>7) biogoriva 350 eura na 1000 litara;</p> <p>8) čvrsta goriva iz tarifnih oznaka 2701, 2702, 27 04 - 0,30 eura po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti;</p> <p>9) električna energija (tarifne oznake CN 2716)- 0 eura po megavatsatima."</p>			
<p>Prilog I Tablica C. — Najniže razine oporezivanja koje se primjenjuju na električnu energiju (u eurima za MWh) oznaka KN 2716 - poslovna upotreba 0,5 eura/MWh - neposlovna upotreba 1,0 eura/MWh</p>	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Član 52 mijenja se i glasi: " Akcizna osnovica i iznos akcize na energente i električnu energiju Član 52</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17,</p>	<p>IV kvartal 2025. godine</p>

	<p>(1) Akcizna osnovica je količina energenata, izražena u litrima, kilogramima, gigadžulima i megavatsatima.</p> <p>(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.</p> <p>(3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za: - električnu energiju (tarifne oznake CN 2716) 0 eura po megavatsatima (MWh).</p>		<p>50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p> <p>Materija koja se odnosi na propisivanje visine akcize na električnu energiju urediće se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je predviđen za IV kvartal 2025. godine.</p>	
Prilog II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva Savjeta 92/83/EEZ				
<p>Član 1.</p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na pivo u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope akcize u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	<p>Potpuno usklađeno članom 37 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p>	
<p>Član 2.</p> <p>Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	<p>Potpuno usklađeno članovima 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br.</p>	

<p>2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol.</p> <p>Član 3.</p> <p>1. Akcize koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> — broj hektolitara/stupanj Platoa, ili — broj hektolitara/stupanj stvarne jačine sadržaja alkohola gotovog proizvoda. <p>2. Kod utvrđivanja iznosa akcize na pivo u skladu sa uslovima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stupnja Platoa ili stupnja stvarne jačine sadržaja alkohola.</p> <p>Osim toga, države članice koje naplaćuju akcize u odnosu na broj hektolitara/stupanj Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvaća najviše 4 stupnja Platoa, te s istom stopom naplaćivati akcize po hektolitru za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovito biti jednake ili više od najnižih stopa koje su utvrđene članom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.</p>			<p>65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p>	
<p>Član 4.</p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivara na pivo koje proizvode samostalne male pivare uz sljedeća ograničenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — snižene stope se neće primjenjivati na preduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje, — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize. <p>2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivare“ znači pivara koja je pravno i gospodarski nezavisna od bilo koje druge pivare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivara sarađuju, a njihova godišnja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno 45b Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p>	

<p>proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivovara.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.</p>				
<p>Član 5.</p> <p>1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 2,8 % vol.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog člana na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206.</p> <p>Član 6.</p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od akcize pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove porodice ili njegovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p>Član 7.</p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na vino u skladu sa ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 39 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p>	

<p>Član 8.</p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p> <p>1. Pojam „mirno vino“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavom 2. ovog člana i:</p> <ul style="list-style-type: none"> — imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem, — imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. <p>2. Pojam „pjenušavo vino“ obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:</p> <ul style="list-style-type: none"> — punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljičnog dioksida, povišeni pritisak od tri ili više bara, — imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 39 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>1. Akcize koje na vino ubiru države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim na način kako je predviđeno stavovima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope akcize za sve proizvode koji su podložni akcizama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu akcize na proizvode koji su podložni akcizama , na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu akcize , kako na mirna, tako i na pjenušava vina.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p>	<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 45b dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Mali proizvođač mirnog vina Član 45c</p> <p>(1) Mali proizvođač mirnog vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe proizvodi, radi puštanja u potrošnju, do 1000 hektolitara mirnog vina godišnje, i koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je pravno i ekonomski nezavistan od drugog proizvođača mirnog vina; 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p> <p>4. Države članice koje su 1. Januar 1992. primjenjivale višu stopu akcize na mirna vina, kako je predviđeno članom 8. stavom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta visa stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.</p>	<p>- se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača mirnog vina; i</p> <p>- ne proizvodi prema licenci.</p> <p>(2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu po hektolitru, u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog zakona.</p> <p>(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje.</p> <p>(4) Izuzetno od člana 45 stav 4 ovog zakona, mali proizvođač mirnog vina obračunava akcizu u trenutku stavljanja proizvoda u promet i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.</p> <p>(5) Izuzetno od člana 45 stav 5 ovog zakona, obračunata akciza dopijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dopijeca."</p>			
<p>Član 10.</p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi od akcize vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o vinu ("Sl. list CG", broj 41/16)</p>	
<p>Član 11.</p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na pića koja se dobijaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobivaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom.</p>	<p>Član 5</p> <p>U članu 43 stav 2 tačka 2 riječi: "0 (nula) Eura" zamjenjuju se riječima: "25 Eura".</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01,</p>	

<p>2. Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Zakon o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 8/15, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p> <p>"Član 43</p> <p>(1) Akcizna osnovica za vina, međuproizvode i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.</p> <p>(2) Akciza se plaća u iznosu od:</p> <p>1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;</p> <p>2) "25" Eura po hektolitr mirnog vina;</p> <p>3) 35 Eura po hektolitr pjenušavog vina;</p> <p>4) 25 Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>5) 35 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;</p> <p>6) 100 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.</p> <p>(3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1250 eura."</p>		<p>76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22 i 152/22, 27/23 i 125/23).</p>	
<p>Član 12.</p> <p>Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17.:</p> <p>1. Pojam „ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem“ obuhvaća proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članu 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, kako je određeno u stavu 2. ovog člana, te svi proizvodi obuhvaćeni član</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 40 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17,</p>	

<p>om 2., a imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol., — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. <p>2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članu 8. i:</p> <ul style="list-style-type: none"> — punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol., — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. 			<p>50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).</p>	
<p>Član 13.</p> <p>1. Akcize koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim kako je predviđeno stavom 3., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akcize kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.</p>	<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 45b dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">"Mali proizvođač mirnog vina</p> <p style="text-align: center;">Član 45c</p> <p>(1) Mali proizvođač mirnog vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe proizvodi, radi puštanja u potrošnju, do 1000 hektolitara mirnog vina godišnje, i koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je pravno i ekonomski nezavistan od drugog proizvođača mirnog vina; - se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača mirnog vina; i 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>Član 14. U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi plaćanja akcize ostala mirna i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>- ne proizvodi prema licenci. (2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu po hektolitru, u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog zakona. (3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje. (4) Izuzetno od člana 45 stav 4 ovog zakona, mali proizvođač mirnog vina obračunava akcizu u trenutku stavljanja proizvoda u promet i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. (5) Izuzetno od člana 45 stav 5 ovog zakona, obračunata akciza dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dospijeca.”</p>			
<p>Član 15. Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku. Član 16. 1. Države članice primjenjuju akcize na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz člana 8. stava 1. i člana 12. stava 1. sadašnje Direktive.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 45b dodaje se novi član koji glasi: "Mali proizvođač mirnog vina Član 45c (1) Mali proizvođač mirnog vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe proizvodi, radi puštanja u potrošnju, do 1000 hektolitara mirnog vina godišnje, i koji: - je pravno i ekonomski nezavistan od drugog proizvođača mirnog vina;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>- se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača mirnog vina; i</p> <p>- ne proizvodi prema licenci.</p> <p>(2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu po hektolitru, u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog zakona.</p> <p>(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje.</p> <p>(4) Izuzetno od člana 45 stav 4 ovog zakona, mali proizvođač mirnog vina obračunava akcizu u trenutku stavljanja proizvoda u promet i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.</p> <p>(5) Izuzetno od člana 45 stav 5 ovog zakona, obračunata akciza dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dospijea.”</p>			
<p>Član 17.</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod” obuhvaća sve proizvode stvarne jakosti sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni članovima 2., 8. i 12.</p> <p>2. Bez obzira na odredbe člana 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobivaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 1., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobijena</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 41 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22,</p>	

<p>isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobivena vrenjem koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 2., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem.</p>			<p>152/22, 27/23 i 125/23).</p>	
<p>Član 18.</p> <p>1. akciza koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim kako je predviđeno stavovima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na poluproizvode.</p> <p>3. Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uslovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> — snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope akcize, — snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvataju član 8. Stav 1. i član 12. stav 1. ove Direktive. <p>4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni članom 13. stavovima 1. i 2. Regulative (EEZ) br. 4252/88.</p> <p>Snižena stopa</p> <ul style="list-style-type: none"> — može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od standardne nacionalne stope akcize, <p>ili</p> <ul style="list-style-type: none"> — ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode. <p>5. Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p>	

<p>člana 12. stava 2., pod uvjetom da je ta stopa viša od nacionalne stope za poluproizvode.</p>				
<p>Član 19. 1. Države članice primjenjuju akcize za etilni alkohol u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 42 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p>	
<p>Član 20. Za potrebe ove Direktive pojam „etilni alkohol“ obuhvata: — sve proizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a, — proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 22 % vol., — žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 42 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23)</p>	
<p>Član 21. Akciza na etil alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistoga alkohola. Prema odredbama člana 22., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na etil alkohol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl.37 i 42 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 76/20,</p>	

			49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23	
<p>Član 22.</p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na etil alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na preduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1. Januara 1992. primjenjivale snižene stope na preduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti, — snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize . <p>2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija” znači destileriju koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenci.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etilni alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju neovisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama.</p> <p>4. Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uvjetom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u akciznom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi akcize .</p> <p>5. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jakost sadržaja alkohola ne prelazi 10 % vol.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno u dijelu koji se odnosi na visinu akcize koju plaća mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.	Do ulaska u EU
<p>Član 23.</p> <p>Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope akcize za etil alkohol, za sljedeće proizvode:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Opcija nije iskorišćena	

<p>1. Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno članom 1. stavom 4. tačkom (a) Regulative (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno članom 1. stavom 3. tačkom 1. te Regulative te ima hlapljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitru čistoga alkohola, i stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;</p> <p>2. Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima sa ukusom anisa, kako je definisano u Regulativi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u gotovom proizvodu sastoji od aromatizovanog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.</p>				
<p>Član 24.</p> <p>1. Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u akciznim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su u sistemu odloženog plaćanja relevantnih akciza , pod uslovom da je već unaprijed plaćena akciza na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobivaju od njihove mješavine.</p> <p>2. Kraljevina Španija ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jakosti alkohola podigne za najviše 1 % vol.</p> <p>Član 25.</p> <p>Države članice mogu refundirati akciza na alkoholna pića koja su povučena s tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p>Član 26.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinirane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.</p>				
<p>Član 27.</p> <p>1. Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uslovima pojedine države članice, a o tim je uslovima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavovima 3. i 4. ovog člana. Oslobađanje se može provoditi pod uslovom da se pri primjeni sprovode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prijevozu potpuno denaturisanog alkohola;</p> <p>(b) kad je alkohol potpuno denaturisan prema uslovima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi;</p> <p>(c) kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209;</p> <p>(d) kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ;</p> <p>(e) kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jakosti sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.;</p> <p>(f) kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode.</p> <p>2. Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 44 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 I 125/23).</p>	

<p>(a) kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za naučne potrebe;</p> <p>(b) za naučna istraživanja;</p> <p>(c) za medicinske potrebe u bolnicama i apotekama ;</p> <p>(d) u proizvodnim procesima pod uslovom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol;</p> <p>(e) za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni akcizi prema ovoj Direktivi.</p> <p>3. Prije 1. Januara 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavješćuje Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denurantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stava 1. tačke (a). Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka.</p> <p>4. Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Savjetu, smatra se da je Savjet odobrilo postupke denaturisanja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ.</p> <p>5. Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavu 1. tački (a) ili stavu 1. tački (b) razlog utaje, izbjegavanja i zlorabe, ona može odbiti oslobađanje ili povući već odobreno oslobađanje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavješćuje Komisiju. Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku primjenjivati retroaktivno.</p> <p>6. Države članice mogu slobodno provoditi gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih akciza.</p>				
Član 28.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Ujedinjeno Kraljevstvo može nastaviti da primjenjuje oslobođenja koja je primjenjivala 1. Januara 1992. na sljedeće proizvode:</p> <ul style="list-style-type: none"> — koncentrirana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1 200 originalnog sadržaja slada (47° Plato), — aromatizirani biter stvarne jakosti alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatskih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litre neto proizvoda. 				
<p>Član 29.</p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. decembra 1992. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 30.</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Direktiva Savjeta (EU) 2020/1151 o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića</p>				

<p>Član 1</p> <p>Direktiva 92/83/EEZ mijenja se kako slijedi:</p> <p>1. u članu 3. stavu 1. dodaju se sljedeći podstavci: „Svi sastojci piva, uključujući sastojke dodate nakon završetka vrenja, uzimaju se u obzir za potrebe mjerenja stupnja Platoa. Izuzetno od drugog podstava države članice koje 29. Jula 2020. za potrebe mjerenja stupnja Platoa ne uzimaju u obzir sastojke piva dodate nakon vrenja mogu nastaviti sa takvim postupanjem do 31. decembra 2030.“;</p> <p>2. u članu 5 stav 1 zamjenjuje se sljedećim: „1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 3,5 % vol.“;</p> <p>3. u članu 8. tački 2. uvodna formulacija zamjenjuje se sljedećim: „2. Pojam „pjenušavo vino” obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205 i.“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 39 Zakona o akcizama („SI list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG”, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18, 76/20, 49/22, 65/22, 152/22, 27/23 I 125/23) i Akciznim Prilogom.</p>	
<p>4. dodaje se sljedeći član: „Član 9.a 1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope trošarine na vina koja proizvode samostalni mali proizvođači vina unutar sljedećih ograničenja: — snižene stope ne primjenjuju se na preduzeća koja u prosjeku proizvode više od 1 000 hl ili, u slučaju Republike Malte, u prosjeku više od 20 000 hl vina godišnje, — snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine. 2. Za potrebe sniženih stopa pojam ‚samostalni mali proizvođač vina’ znači proizvođač vina koji je pravno i gospodarski nezavisan od</p>	<p>Član 6</p> <p>Poslije člana 45b dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>"Mali proizvođač mirnog vina</p> <p>Član 45c</p> <p>(1) Mali proizvođač mirnog vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe proizvodi, radi puštanja u potrošnju, do 1000 hektolitara mirnog vina godišnje, i koji:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>bilo kojeg drugog proizvođača vina, koji se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača vina i koji ne proizvodi prema licenci. Međutim, kada dvoje ili više malih proizvođača vina surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 1 000 ili 20 000 hl, kako je primjenjivo, ti se proizvođači vina mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem vina.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje mogu uvesti jednako primjenjuju na vino koje na njihovo državno područje isporučuju samostalni mali proizvođači vina iz drugih država članica. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom trošarinom od takve domaće isporuke.”;</p>	<p>- je pravno i ekonomski nezavistan od drugog proizvođača mirnog vina;</p> <p>- se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača mirnog vina; i</p> <p>- ne proizvodi prema licenci.</p> <p>(2) Proizvođač iz stava 1 ovog člana plaća akcizu po hektolitru, u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 2 ovog zakona.</p> <p>(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje.</p> <p>(4) Izuzetno od člana 45 stav 4 ovog zakona, mali proizvođač mirnog vina obračunava akcizu u trenutku stavljanja proizvoda u promet i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.</p> <p>(5) Izuzetno od člana 45 stav 5 ovog zakona, obračunata akciza dopijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dopijea.”</p>			
<p>5. u članu 12. tački 2. uvodna formulacija zamjenjuje se sljedećim:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno Akciznim Prilogom koji Uprava carina</p>	

<p>„2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članu 8. i:“;</p>			<p>donosi shodno članu 85e Zakona o akcizama</p>	
<p>6. u članu 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„2. Osim kako je predviđeno stavom 3. ovog člana i članom 13.a, države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcize i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akcize kako na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.“;</p> <p>7. dodaje se sljedeći član:</p> <p>„Član 13.a</p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize, koje se mogu razrezivati prema godišnjoj proizvodnji dotičnih proizvođača, na ostala pića koja se dobijaju vrenjem koja su proizveli samostalni mali proizvođači unutar sljedećih ograničenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> — snižene stope ne primjenjuju se na poduzeća koja proizvode ukupno više od 15 000 hl takvih pića godišnje, — snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine za ostala pića koja se dobivaju vrenjem. <p>2. Za potrebe ovog člana ostala pića koja se dobivaju vrenjem moraju se dobiti vrenjem voća, bobičastog voća, povrća, otopinom meda u vodi ili vrenjem svježeg soka ili koncentriranog soka</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

dobivenoga iz prethodno navedenoga. Države članice ne dopuštaju dodavanje bilo kojeg drugog alkohola ili alkoholnog pića s ciljem proizvodnje ostalih pića koja se dobivaju vrenjem. Za potrebe ovog članka dodavanje alkohola koji se upotrebljava za razrjeđivanje ili rastapanje aroma u nužno potrebnoj količini u mjeri u kojoj se alkoholna jakost ne povećava više od 1,2 % vol. ne smatra se dodatkom alkohola s ciljem proizvodnje ostalih pića koja se dobivaju vrenjem. Svojstva izvornog proizvoda ne smiju se mijenjati u znatnoj mjeri dodavanjem takvih aroma.

3. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog članka na određene vrste ostalih pića koja se dobivaju vrenjem.

4. Za potrebe ovog člana pojam „samostalni mali proizvođač” znači proizvođač ostalih pića koja se dobivaju vrenjem koji je pravno i gospodarski neovisan od bilo kojeg drugog proizvođača ostalih pića koja se dobivaju vrenjem, koji se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i koji ne proizvodi prema licenci. Međutim, kada dvoje ili više malih proizvođača surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 15 000 hl, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem.

5. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje uvedu jednako primjenjuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem koja na njihovo državno područje isporučuju samostalni mali proizvođači iz drugih država članica. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom trošarinom od takve domaće isporuke.”;

8. član 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 15.

Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive Vijeća 2008/118/EZ *, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na

ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku;

9. u članu 18. stavu 4. prvi podstav zamjenjuje se sljedećim:

„4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni u Prilogu VII. dijelu II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

10. dodaje se sljedeći član:

„Član 18.a

1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize, koje se mogu razrezivati prema godišnjoj proizvodnji dotičnih proizvođača, na poluproizvode koje su proizveli samostalni mali proizvođači unutar sljedećih ograničenja:

- snižene stope ne primjenjuju se na poduzeća koja proizvode više od 250 hl takvih pića godišnje,
- snižene stope, koje mogu biti niže od minimalne stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize za poluproizvode.

2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog člana na određene vrste poluproizvoda.

3. Za potrebe ovog članka pojam „samostalni mali proizvođač“ znači proizvođač poluproizvoda koji je pravno i gospodarski nezavistan od bilo kojeg drugog proizvođača poluproizvoda, koji se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i koji ne proizvodi prema licenci. Međutim, ako dvoje ili više malih proizvođača surađuje i njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 250 hl, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem.

Nema odgovarajuće odredbe

Opcija nije iskorišćena

<p>4. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje uvedu jednako primjenjuju na druge poluproizvode koje na njihovo državno područje isporučuju samostalni mali proizvođači iz drugih država članica. One posebno obezbjeđuju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.”;</p>				
<p>11. član 22. mijenja se kako slijedi: (a) stav 6. zamjenjuje se sljedećim: „6. Republika Bugarska može primijeniti sniženu stopu akcize, koja nije niža od 50 % standardne nacionalne stope akcize za etilni alkohol, na etilni alkohol proizveden u destilerijama uzgajivača voća u kojima se na godišnjoj visini proizvede više od 10 hektolitara etilnog alkohola iz voća dostavljenog iz kućanstava uzgajivača voća. Primjena snižene stope ograničena je na 30 litara rakije od voća godišnje po kućanstvu uzgajivača voća upotrijebljenog za njezinu proizvodnju, namijenjenih isključivo njihovoj osobnoj potrošnji. Nakon što iskoristi tu mogućnost, Republika Bugarska ne primjenjuje više stavak 8. ovog članka.”; (b) umeće se sljedeći stavak: „6.a Češka Republika i Republika Poljska mogu primijeniti sniženu stopu akcize, koja nije niža od 50 % standardne nacionalne stope akcize za etilni alkohol, na etilni alkohol proizveden u destilerijama uzgajivača voća u kojima se na godišnjoj visini proizvede više od 10 hektolitara etilnog alkohola iz voća dostavljenog iz kućanstava uzgajivača voća. Primjena snižene stope ograničena je na 30 litara rakije od voća godišnje po domaćinstvu uzgajivača voća upotrijebljenog za njezinu proizvodnju, namijenjenih isključivo njihovoj osobnoj potrošnji.”; (c) dodaje se sljedeći stavak:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

„8. U skladu sa uslovima koje utvrde radi osiguravanja dosljedne primjene ovog stava države članice mogu osloboditi trošarine ili primijeniti snižene stope trošarine na etilni alkohol koji konzumira privatna osoba, članovi njezine obitelji ili njezini gosti, pod uvjetom da nije posrijedi prodaja, i koji je:

(a) proizvela ta privatna osoba iz voća koje ta privatna osoba posjeduje, uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njenom vlasništvu ili posjedu, uz pomoć jednostavnog malog uređaja za destilaciju registriranog pri nadležnom tijelu dotične države članice;

i/ili

(b) proizveden je za tu privatnu osobu u destilerijama koje je ovlastilo nadležno tijelo dotične države članice iz voća koje ta privatna osoba posjeduje, uzgaja i dobija sa zemljišta koje je u njezinu vlasništvu ili posjedu.

Države članice ograničavaju primjenu oslobođenja ili sniženih stopa na najviše 50 litara rakije od voća godišnje po domaćinstvu uzgajivača voća koje je upotrijebljeno za njenu proizvodnju.

Države članice koje primjenjuju takvo oslobođenje ili snižene stope trošarine:

(a) utvrđuju uslove u svrhu sprečavanja svake utaje, izbjegavanja ili zlouporabe;

(b) uspostavljaju odgovarajuće zahtjeve i postupke radi osiguravanja kontrole proizvodnje i potrošnje te sprečavanja prekograničnih učinaka i prodaje; te

(c) utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ovog članka i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice ne primjenjuju te odredbe uz odredbe iz stavka 6., 6.a ili 7.“;

12. član 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Član 23.

1. Francuska Republika sniženu stopu, koja može biti niža od minimalne stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine na etilni alkohol, može primjenjivati na rum kako je definiran u točki 1. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća * i proizveden iz šećerne trske ubrane na mjestu proizvodnje kako je navedeno u točki 13. Priloga I. toj uredbi, sa sadržajem hlapivih tvari osim etilnog i metilnog alkohola od 225 grama ili više po hektolitru čistog alkohola i stvarne alkoholne jakosti od 40 % ili više.

2. Helenska Republika može primjenjivati sniženu stopu, koja može biti niža od minimalne stope:

(a) ali ne smije biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope trošarine na etilni alkohol, u pogledu destiliranog anisa kako je definiran u točki 29. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008, koji je bezbojan i sadrži 50 grama ili manje šećera po litri, a gotovi proizvod najmanje se u postotku predviđenom navedenom odredbom sastoji od alkohola

aromatiziranoga destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima zapremnine do 1 000 litara ili manje te u pogledu rakija od groždane komine kako su definirane u točki 6. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008, koje se destiliraju u tradicionalnim destilacijskim kotlovima;

(b) ali ne smije biti više od 85 % ispod standardne nacionalne stope trošarine na etilni alkohol, u pogledu etilnog alkohola iz voća dostavljenog iz domaćinstva proizvođača koji se destilira u jednostavnim tradicionalnim bakrenim uređajima za destilaciju zapremnine do 130 litara ili u tradicionalnim zemljanim uređajima za destilaciju zapremnine do 40 litara, pri čemu se u oba slučaja uređaj upotrebljava do osam dana godišnje te se u njemu proizvede do pet hektolitara čistog alkohola godišnje.

Nema odgovarajuće odredbe

Neprenosivo

<p>13. u odjeljku VI. Dodaje sljedeći član: „Član 23.a 1. U skladu sa uslovima koje utvrde radi osiguravanja dosljedne primjene članova 4., 9.a, 13.a, 18.a i člana 22. stavova 1., 2. i 3. ove Direktive, države članice na zahtjev samostalnim malim proizvođačima s poslovnim nastanom na njihovu državnom području izdaju godišnji certifikat kojim se, kako je primjenjivo, potvrđuje njihova ukupna godišnja proizvodnja navedena u tim člancima i usklađenost samostalnih malih proizvođača s kriterijima iz članka 4. stavka 2., članka 9.a stavka 2., članka 13.a stavka 4., članka 18.a stavka 3. i članka 22. stavka 2. ove Direktive. Akcizni dokument za kretanje robe na temelju poglavlja IV. ili V. Direktive 2008/118/EZ upućuje na certifikat koji se navodi u ovom stavku. 2. nezavisno od stava 1. ovog članka, države članice mogu, pod uvjetima koje utvrde radi pravilne i dosljedne primjene ovog članka i sprečavanja svake utaje, izbjegavanja ili zlouporabe, samostalnim malim proizvođačima iz člana 4. stava 1., člana 9.a stava 1., člana 13.a stava 1., člana 18.a stava 1. i člana 22. stava 1. s poslovnim nastanom na njihovu državnom području dopustiti samocertificiranje, ako je primjenjivo, usklađenosti s kriterijima iz člana 4. stava 2., člana 9.a stava 2., člana 13.a stava 4., člana 18.a stava 3. i člana 22. stava 2. i ukupne godišnje proizvodnje navedene u tim člancima. 3. Pod uslovima koje utvrde radi pravilne i izravne primjene ovog članka i sprečavanja svake utaje, izbjegavanja ili zlouporabe, države članice priznaju certifikate za proizvođače iz člana 4. stava 1., člana 9.a stava 1., člana 13.a stava 1., člana 18.a stava 1. i člana 22. stava 1. koje je izdala druga država članica, osim u valjano opravdanim okolnostima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Navedene odredbe će biti usklađene izmjenama Zakona o akcizama koje će se izvršiti</p>	

<p>4. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuje:</p> <p>(a) format certifikata iz stavka 1.;</p> <p>(b) oblik upućivanja na taj certifikat u trošarinskom dokumentu za kretanje robe na temelju poglavlja IV. ili V. Direktive 2008/118/EZ; i</p> <p>(c) zahtjevi za ispunjavanje trošarinskog dokumenta za kretanje robe na temelju poglavlja IV. ili V. Direktive 2008/118/EZ u slučaju samocertificiranja.</p> <p>Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28.a stavka 2.”;</p>				
<p>14. članak 26. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„Član 26.</p> <p>Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi odnose se na oznake iz kombinirane nomenklature iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1602</p> <p>15. članak 27. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:</p> <p>i. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:</p> <p>„(a) kada se distribuiraju u obliku alkohola koji je potpuno denaturiran u skladu sa zahtjevima države članice u kojoj je pušten u potrošnju, pod uvjetom da su ti zahtjevi uredno priopćeni pisanim putem i da su odobreni u skladu sa stavcima 3. i 4. ovog člana.</p> <p>Države članice primjenjuju poglavlje V. Direktive 2008/118/EZ;</p> <p>(b) kada se upotrebljavaju u okviru postupka proizvodnje proizvoda koji nije namijenjen ljudskoj potrošnji, pod uvjetom da je alkohol denaturiran u skladu sa zahtjevima države članice za navedenu upotrebu.</p> <p>To se oslobođenje primjenjuje kada takav denaturirani alkohol:</p> <p>— uključen je u proizvod koji nije namijenjen ljudskoj potrošnji, ili</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

— upotrebljava se za održavanje i čišćenje opreme za proizvodnju koja se upotrebljava u tom određenom procesu proizvodnje.

Države članice primjenjuju poglavlje IV. Direktive 2008/118/EZ na kretanje denaturiranog alkohola koji još nije uključen u proizvod koji nije namijenjen ljudskoj potrošnji;”;

ii. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d) kad se koristi za proizvodnju lijekova iz direktiva 2001/82/EZ * i 2001/83/EZ ** Europskog parlamenta i Vijeća.

(c) stavovi 3., 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„3. Država članica koja želi izmijeniti zahtjeve za potpuno denaturiranje alkohola iz stavka 1. točke (a) obavješćuje Komisiju u pisanom obliku o takvim novim zahtjevima zajedno sa svim relevantnim informacijama o

denaturantima koje namjerava upotrebljavati.

Ako smatra da nema sve potrebne informacije, Komisija u roku od jednog mjeseca od njihova zaprimanja stupa u kontakt s dotičnom državom članicom i navodi koje su joj informacije potrebne. Nakon što prikupi sve

informacije koje smatra potrebnima, Komisija u roku od mjesec dana dostavlja obavijest drugim državama članicama.

4. Komisija donosi provedbene akte o odobrenju ili odbijanju zahtjeva o kojima je obaviještena u skladu sa stavkom 3. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28.a stavka 2.

5. Ako država članica utvrdi da proizvod koji je oslobođen na temelju stavka 1. točke (a) ili (b) ovog članka dovodi do utaje, izbjegavanja ili zlouporabe, ona može odbiti odobriti oslobađanje ili povući već odobreno oslobađanje od plaćanja. Država članica odmah u pisanom obliku obavješćuje Komisiju o takvom odbijanju ili

povlačenju uz uključivanje svih relevantnih informacija o utaji, izbjegavanju ili zlouporabi. Ako smatra da nema sve potrebne informacije, Komisija u roku od mjesec dana od zaprimanja takvih informacija kontaktira s dotičnom državom članicom i navodi koje su joj dodatne informacije potrebne. Nakon što prikupi sve informacije koje smatra potrebnima, Komisija u roku od jednog mjeseca dostavlja obavijest drugim državama članicama. Konačna odluka potom se donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28.a stavka 2. najkasnije četiri mjeseca od dostavljanja obavijesti drugim državama članicama. Države članice nisu obvezne retroaktivno primjenjivati takvu odluku.”;

16. članak 28. briše se;

17. u odjeljku VIII. umeću se sljedeći članci:

Članak 28.a

1. Komisiji pomaže Odbor za trošarine. Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Član 28.b

Svakih pet godina Komisija podnosi izvještaj o sprovođenju ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću. Prvi izvještaj se podnosi do 31. Decembra 2024.

U izvješću se naročito:

(a) procjenjuju primjena i učinak nacionalnih odredaba koje su donesene i primijenjene na temelju člana 5. i 9.a, člana 22. stava 8., člana 23.a i člana 27. stava 2. tačke (f);

(b) uzimaju u obzir relevantni dokazi o nastalom učinku odredaba donesenih i primijenjenih na temelju tih članaka, kao što su negativni prekogranični učinci, povećanje prijevара, učinak na nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na javno zdravlje; i

(c) ako države članice primjenjuju nacionalne odredbe donesene na temelju članka 22. stavka 8., procjenjuje prikladnost:

<p>— uslova koje su te države članice utvrdile u svrhu sprečavanja svake utaje, izbjegavanja ili zlouporabe, i</p> <p>— zahtjeva i postupaka koje su te države članice uspostavile radi osiguravanja kontrole proizvodnje i potrošnje te sprečavanja prekograničnih učinaka.</p> <p>Države članice Komisiji na zahtjev dostavljaju informacije potrebne za izradu izvješća.</p> <p>Države članice koje primjenjuju nacionalne odredbe donesene na temelju članka 22. stavka 8. Komisiji podnose sve informacije potrebne za provedbu procjene iz drugog stavka točke (c) ovog članka najkasnije tri mjeseca nakon isteka prve godine primjene tih odredaba.</p> <p>Izvješće je, prema potrebi, popraćeno zakonodavnim prijedlogom.”.</p>				
<p>Član 2</p> <p>1. Države članice do 31. Decembra 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju njihov tekst.</p> <p>One primjenjuju te mjere od 1. Januara 2022.</p> <p>Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija/Vlada Crne Gore

Naziv propisa	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16. Oporezivanje	16.20 Indirektno oporezivanje
Ključni termini – eurovok deskriptori		